

RADIO TELEVIZIJA BUDVA d.o.o.

Broj: 517
Datum: 22.07 2020 god.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2019. GODINU

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva

Tivat, 20.07.2020. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/.....	8
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/	10
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE.....	12
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	15
<i>OPŠTI PODACI</i>	15
<i>OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA</i>	18
<i>NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE</i>	18
<i>OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE</i>	32-62
PRILOG: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA	

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

ORGANIMA UPRAVLJANJA

Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva

Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje sa rezervom

Obavili smo reviziju finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva (u daljem tekstu: "Društvo"), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2019. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom poslovnom rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje sa rezervom

1. Kao što je navedeno u Napomeni A - Opšti podaci uz finansijske iskaze, Društvo je osnovano na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva dana 10.04.2012. godine. Registracija društva u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS) izvršena je dana 02.09.2013. godine. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS i matični broj ovog pravnog prethodnika dodijeljen je Društvu. Pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta sa odgovarajućim registracionim oznakama i registrovanim odgovornim licima. Prema izjavi odgovornih lica, na dan 02.09.2013, Društvo je preuzelo zaposlene oba pravna prethodnika kao i imovinu, obaveze i kapital evidentiran u poslovnim

knjigama pravnog prethodnika »Radio Budve«, ali zbog pravnog statusa »Televizije Budva«, Društvo nije preuzelo imovinu i obaveze i ovog pravnog prethodnika.

Obzirom da pravni prethodnici Društva uključeni u spajanje, nisu sproveli zahtjeve propisane članom 22 i članom 22 a Zakona o privrednim društvima, Opština Budva je 17.07.2018. godine na osnovu člana 24a Zakona o privrednim društvima donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije JP Radio difuznog-servisa "Televizija Budva." Do dana ovog izvještaja postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

Zbog prirode Odluke o osnivanju Društva od 10. aprila 2019, kao i zbog prirode evidencija koje je potrebno obezbjediti prilikom prenosa imovine i obaveza društava koja se spajaju u društvo kojem je izvršeno pripajanje, odnosno koje je nastalo novim osnivanjem, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi možda bila nepohodna retrospektivna usklađivanja za najraniji prezentovani prethodni period u vezi sa evidentiranim i neevidentiranim imovinom i obavezama i elementima koji su sadržani u uporednim informacijama u iskazu o finansijskoj poziciji/bilansu stanja, iskazu ukupnom rezultatu/bilansu uspjeha i izvještaju o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019. i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje.

2. Kao što je navedeno u Napomeni 2 uz finansijske iskaze, za godinu koja se završava na dan 31.12.2019., Društvo je u okviru nekretnina, postrojenja i opreme iskazalo vrijednost opreme u iznosu od 185,047 EUR-a (2018-105,551 EUR-a). Pored navedenog, Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama zbog neriješenog pravnog statusa pravnog prethodnika Televizije Budva i u vezi sa tim ima problem identifikacije putem usaglašavanja sopstvenog registra osnovnih sredstava sa materijalnim sredstvima koja koristi u poslovanju.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2019. godine ne iskazuje nekretnine. Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti poslovni prostori koje Društvo koristi radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva i to:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa nalazi se u »Zgradi BSP« (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1), u svojini je Društva za konsalting i inženjering »Budva-Sv. Stefan-Petrovac« DOO Budva, i na katastarskoj parceli su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO »Budva- Sv. Stefan -Petrovac« je Opština Budva sa 60% udjela;
- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332- parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja;
- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje je evidentirano u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo je uputilo zahtjev Opštini Budva za regulisanje uslova i načina korišćenja navedenih objekata, međutim do dana ovog izvještaja ova pitanja još uvijek nisu riješena.

Zbog prirode podataka o nekretninama i prirode evidencije opreme, koje Društvo koristi radi ostvarivanja prihoda, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi možda bila neophodna usklađivanja u vezi sa obavezama i elementima koji su sadržani u iskazu o finansijskoj poziciji/bilansu stanja, iskazu ukupnom rezultatu/bilansu uspjeha i izvještaju o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019. i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje.

3. Kao što je navedeno u Napomeni 3 uz finansijske iskaze, za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019., Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u iznosu od 348,315 EUR-a, (2018.-371,741 EUR-a) u okviru kojih je iskazalo druga potraživanja u iznosu od 242,106 EUR-a (2018.-242,106 EUR-a). Navedena druga potraživanja odnose se na obaveze koje su nastale prije 02.09.2013. u »Televiziji Budva«, a isplaćene su sa računa Društva nakon navedenog datuma, tj. nakon datuma osnivanja Društva. Priznavanje navedenih potraživanja nije u skladu sa zahtjevima Konceptualnog okvira MRS/MSFI, koja se odnose na priznavanje imovine u bilansu stanja, kao ni zahtjevima MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje.
4. Kao što je navedeno u Napomeni 9 uz finansijske iskaze, Društvo je za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019., iskazalo ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja u ukupnom iznosu od 412,749 EUR-a (2018.- 496,565 EUR-a) i u okviru navedenog iznosa iskazalo obaveze prema Opštini Budva u iznosu od 63,226 EUR-a (2018. -169,408 EUR-a). Navedene obaveze odnose se na Ugovor o preuzimanju duga koji je dana 07.12.2015. godine, Društvo zaključilo sa Opštinom Budva na iznos od 948,513 EUR-a. Ovim Ugovorom Opština Budva je preuzela obaveze Društva prema Povjериocu Ministarstvu Finansija Crne Gore-Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 424,729 EUR-a za Radio Budvu i 523,784 EUR-a za Televiziju Budva. Povjerilac, Ministarstvo Finansija Crne Gore –Poreska uprava, saglasio se sa promjenom dužnika na osnovu Protokola br. 001-3425/1, koji je zaključen dana 15.11.2015. godine između Poreske uprave Crne Gore i Opštine Budva i Ugovora o reprogramu poreskog duga Opštine Budva, broj 001-3499 od 16.11.2015. godine. Opština Budva se obavezala da preuzete poreske obaveze »Radio Budve« i »Televizije Budva«, izmiri u periodu od decembra 2015. do juna 2020. godine.

Društvo se Ugovorom o preuzimanju duga obavezalo da će Opštini Budva vratiti preuzeti dug u iznosu od 948,513 EUR-a, kroz međusobni dužničko povjerilački odnos, bilo kompenzacijom ili virtumanskim plaćanjem ili kroz umanjenje sredstava predviđenih

Budžetom za godinu u kojoj se otplaćuju poreska sredstva. Društvo je u poslovnim knjigama izvršilo početno priznavanje ugovorene obaveze pravnog prethodnika »Radio Budve« u iznosu od 424,729 EUR-a, međutim Društvo nije evidentiralo u poslovnim knjigama preuzete ugovorene obaveze drugog pravnog prethodnika, »Televizije Budva«, u iznosu od 523,784 EUR-a.

Na osnovu prezentirane dokumentacije, mišljenja smo da ne postoji opravdana uvjerenost za potvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti iskazanih obaveza po Ugovoru o preuzimanju duga u iznosu 63,226 EUR-a (2018-od 169,408 EUR-a), za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2019.

Obavili smo reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naša odgovornost prema tim standardima detaljnije je opisana u paragrafu *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornost u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Ključna revizijska pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, prema našoj stručnoj procjeni, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza Društva za tekući period. Utvrdili smo da nema ključnih pitanja revizije koja treba da se saopšte u našem izvještaju.

Skretanje pažnje

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:

- (a) Kao što je navedeno u Napomeni 6, Društvo je sa stanjem na dan 31.decembar 2019. godine iskazalo vrijednost osnovnog kapitala u iznosu od 83,620 EUR-a, koliko je iznosio i osnovni kapital u poslovnim knjigama pravnog prethodnika, Javnog preduzeća javni lokalni radio difuzni servis »Radio Budva« Budva. U Centralnom registru privrednih subjekata ovaj kapital je registrovan u iznosu od 1,00 EUR-a.- a u osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (Sl.list Crne Gore br.52/16), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je da obezbjedimo razumno uvjeravanje o tome da finansijski iskazi, uzeti kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, kao i da izdamo revizorski izvještaj koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne prikaze kada oni postoje. Pogrešni prikazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa MSRev standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih prikaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljammo revizijske postupke koji su adekvatni za tu vrstu rizika i prikupljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni prikazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći od rizika koji je rezultat greške, jer kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- Stičemo razumjevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva;

- Vršimo procjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo;
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu cjelokupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i značajnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Izveštaj o usklađenosti sa drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izvještaja menadžmenta u skladu sa zahtjevima iz Zakona o računovodstvu (Sl.list Crne Gore br.52/16).

Naše mišljenje o finansijskim iskazima se ne odnosi na godišnji izvještaj menadžmenta i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o godišnjem izvještaju menadžmenta.

U vezi sa revizijom finansijskih iskaza, naša odgovornost je da pročitamo godišnji izvještaj menadžmenta i pritom razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između godišnjeg izvještaja menadžmenta i finansijskih iskaza, ili da li izgleda da naša saznanja stečena tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.

U skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu razmotrili smo da li je godišnji izvještaj menadžmenta sastavljen u skladu sa članom 11. ovog Zakona.

Prema našem mišljenju, koje je zasnovano na procedurama koje smo sproveli tokom revizije:

- informacije prezentirane u godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2019. godinu, usklađene su sa finansijskim iskazima Društva za 2019 godinu.
- godišnji izvještaj menadžmenta Društva za 2019. godinu, sastavljen je u skladu sa članom 11. Zakona o računovodstvu.

Dodatno, na osnovu poznavanja i razumjevanja poslovanja Društva i njegovog poslovnog okruženja stečenog tokom obavljanja revizije, od nas se zahtjeva da izjavimo da li su identifikovani materijalno značajno pogrešni prikazi u Godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2019. godinu. U vezi sa tim, osim za efekte pitanja iznijetih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, nismo uočili da postoje značajni pogrešni prikazi u Godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2019. godinu.

Tivat, 20.juli 2020. godine



Ovlašćeni revizor,

Ljerka Momčilović
Ljerka Momčilović

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI
/BILANS STANJA/
na dan 31.12.2019. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
A K T I V A			
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	1	1	1
B. STALNA IMOVINA (I do IV)		185,047	105,551
I. GOODWILL			
II. NEMATERIJALNA ULAGANJA			
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)	2	185,047	105,551
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	185,047	105,551
2. Investicione nekretnine			
3. Biološka sredstva			
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2+3)			
1. Učešće u kapitalu			
2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća			
3. Ostali dugoročni plasmani			
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		0	0
D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO			
E. OBRTNA SREDSTVA (I do II)		424,161	491,759
I. ZALIHE			
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)	d8	424,161	491,759
1. Potraživanja	3	348,315	371,741
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobit			
3. Kratkoročni finansijski plasmani			
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	4	7,991	52,458
5. Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja	5	67,855	67,560
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)		609,209	597,311

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
P A S I V A			
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		103,541	(14,316)
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	6	83,620	83,620
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	6	1	1
III. REZERVE			
IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU			
V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU			
VI. NERASPOREĐENA DOBIT	6	364,169	246,312
VII. GUBITAK	6	(344,249)	(344,249)
VIII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI			
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (I do II)	0	0	0
I. DUGOROČNA REZERVISANJA			
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)			
1. Dugoročni krediti			
2. Ostale dugoročne obaveze			
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	7	3,095	683
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (I+II)		502,573	610,944
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)		502,573	610,944
1. Kratkoročne finansijske obaveze			
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno			
3. Obaveze iz poslovanja	8	79,382	103,505
4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	9	412,749	496,565
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	10	241	3,438
6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	11	10,201	7,436
II KRATKOROČNA REZERVISANJA			
E. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)		609,209	597,311

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović

Asanovic

M.P.



Direktor:

Rade Tabaš

Tabas

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
	0		
I. POSLOVNI PRIHODI (1 do 5)	12	1,013,484	945,264
1. Prihodi od prodaje	12	121,069	132,971
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe			
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka			
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka			
5. Ostali poslovni prihodi	12	892,415	812,293
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)	13	856,196	847,822
1. Nabavna vrijednost prodate robe			
2. Troškovi materijala	13	34,251	36,096
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	13	682,697	660,053
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	13	27,003	21,855
5. Ostali poslovni rashodi	13	112,245	129,818
A. POSLOVNI REZULTAT (I - II)		157,288	97,442
I. FINANSIJSKI PRIHODI			
II. FINANSIJSKI RASHODI	14	183	
B. FINANSIJSKI REZULTAT (I-II)		(183)	0
I. OSTALI PRIHODI	15	174	6,108
II. OSTALI RASHODI	16	26,809	
C. REZULTAT OSTALIH AKTIVNOSTI (I-II)		(26,635)	6,108
D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (A+B+C)	17	130,470	103,550
E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0		
F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (D+E)	17	130,470	103,550

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Tekuća godina
G. DRUGE STAVKE REZULTATA / POVEZANE SA KAPITALOM/ (1 do 5)	0		
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju			
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja			
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava			
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine			
H. PORESKE RASHOD PERIODA (1+2)	17	12,613	8,281
1. Tekući porez na dobit	17	10,201	7,436
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	17	2,412	845
I. NETO REZULTAT (F+G-H)	17	117,857	95,269
J. ZARADA PO AKCIJI			
1. Osnovna zarada po akciji			
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji			

Odgovorno lice za sastavljanje fin. izvještaja:

Direktor:

Valentina Asanović

Asanovic

Rade Taboš

Taboš

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

P O Z I C I J A	EUR-a	
	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	874,447	865,953
1. Prodaja i primljeni avansi	861,767	806,054
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	12,680	59,898
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	912,015	829,947
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	130,870	139,173
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	755,657	681,149
3. Plaćene kamate		
4. Porez na dobit	7,436	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	18,052	9,625
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	(37,568)	36,006
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		
5. Primljene dividende		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	6,899	9,699
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	0	0
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	6,899	9,699
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	(6,899)	(9,699)

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)

P O Z I C I J A	EUR-a	
	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
3. Finansijski lizing		
4. Isplaćene dividende		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	0
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)	(44,467)	26,307
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	52,458	26,151
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (D+E+F+G)	7,991	52,458

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaze:

Valentina Asanović

V. Asanović



Direktor:

Rade Taboš

Taboš R

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

EUR-a

OPIS	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Otkupljene sopstvene akcije i udeli	Ukupno
Stanje na dan: 01.01.2018. godine	83,620		1				151,043	(344,249)		(109,585)
Efekti retroaktivno ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini								0		0
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2018. godine	83,620		1				151,043	(344,249)		(109,585)
Neto promjene u godini							95,269			95,269
Stanje na dan: 31.12.2018. godine	83,620		1				246,312	(344,249)		(14,316)
Efekti retroaktivno ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini										
Korigovano početno stanje na dan 01.01.2019. godine	83,620		1				246,312	(344,249)		(14,316)
Neto promjene u godini							117,857			117,857
Stanje na dan: 31.12.2019. godine	83,620		1				364,169	(344,249)		103,541


Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović

Asanović

Direktor:

Rade Tabas

Tabas

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

A. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Svoju djelatnost ovo Društvo obavlja pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva.

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Televizija Budva« je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«.

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Posljednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 20 juna 2019. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/04.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva;

Vrsta pravnog lica: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV Registracioni broj 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Budva« i »Televizija Budva«. Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa „Televizija Budva“ i Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Budva“, koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013. godine, na osnovu Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10; br.40/11, br.53/11, br.6/13).

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2019. je 54 (2018. - 53 zaposlenih).

Članovi Savjeta i Direktor Društva na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime	Pozicija
G-dja Dragana Tomović	Predsjednik Savjeta
G-din Vladimir Dapčević	Član Savjeta
G-din Đorđe Jelenković	Član Savjeta
G-dja Lidija Kostadinović	Član Savjeta
G-dja Sandra Radulović	Član Savjeta
G-din Rade Tabaš	Izvršni direktor

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Rade Tabaš, direktor
2. Valentina Asanović

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

U skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16), Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima.

Dodatne informacije o registraciji Društva

Kao što je naprijed navedeno Društvo je osnovano na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva dana 10.04.2012. godine. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnici Društva uključeni u spajanje, nisu sproveli zahtjeve propisane članom 22 i članom 22 a Zakona o privrednim društvima.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika »Radio Budva«, dodjeljeni su Društvu i to

- matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrovanju osnivanja, 02.09.2013;
- PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrovanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budva« preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima;

- registarski broj: 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- matičnibroj: 02290715;
- osnivač: Skupština opštine Budva;
- registrovana lica: 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrovanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrovanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrovanu nepoznatu odgovornost.

Osnivač, Opština Budva, je 17.07.2018. godine, donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva« (Sl.list CG -opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana ovog izvještaja postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

B. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

B.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

B.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 52/16) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

B.1.2. Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2013. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore. Promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni Standardi i tumačenja, izdati nakon 1. januara 2013. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Crnoj Gori i, saglasno tome, nisu primijenjeni u sastavljanju priloženih finansijskih iskaza.

Na osnovu Zakona o računovodstvu, pravna lica u Crnoj Gori sastavljaju finansijske iskaze po MRS - Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno po MSFI- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio IASB - Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa IFAC- Međunarodna federacija računovođa, dobilo pravo na prevod i objavljivanje.

Nadležno pravno lice kome su povjereni poslovi računovodstva i revizijeu navedenom smislu je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore. Na osnovu obavještenja Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore primjenjuju se standardi izdati do 31.07.2013. godine.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 31.07.2013. godine, i nakon ustanovljavanja Standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primijeni u sastavljanju finansijskih iskaza nakon što oni budu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori. Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda prije nego oni stupe na snagu. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske iskaze Društva u periodu prve primjene.

U narednom pregledu dati su standardi i izmjene postojećih MRS i MSFI koji su u primjeni za izvještajni period a na dan odobravanja ovih finansijskih iskaza nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori:

Standardi	Datum primjene za finansijske iskaze koji počinju na ili nakon
Izmjene MRS 32 - (Prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza)	01.01.2014.
Izmjene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 27 (Investicioni entiteti)	01.01.2014.

Izmjene MRS 36 (Objavljivanje nadoknadivog iznosa za nefinansijsku imovinu)	01.01.2014.
Izmjene MRS 39 (Novacije derivata i nastavak računovodstva zaštite)	01.01.2014.
Izmjene MRS 19 (Definirani planovi primanja: Nakande zaposlenih)	01.07.2014.
Izmjene MSFI 11 (Računovodstveni tretman spajanja ulaganja u zajedničke operacije)	01.01.2016.
Izmjene MRS 16 i MRS 38 (Razjašnjenje prihvatljive metode amortizacije i depresijacije)	01.01.2016.
Izmjene MRS 16 (Poljoprivreda; Višegodišnji zasadi)	01.01.2016.
Izmjene MRS 27 (Equity metoda u pojedinačnim finansijskim izvještajima)	01.01.2016.
Izmjene MRS 1 – Podsticanje objelodanivanja	01.01.2016.
Izmjene MSFI 10, MSFI 12 i MRS 28 (Zavisni entitet: Primjena izuzeća od konsolidacije)	01.01.2016.
MSFI 14 – Regulirana vremenska razgraničenja	01.01.2016.
Izmjena MRS 12 (Priznavanje odloženih poreskih sredstava za nerealizovane gubitke)	01.01.2017.
Izmjene MRS 7 (Inicijative za objelodanivanja)	01.01.2017.
MSFI 9 – Finansijski instrumenti	01.01.2018.
MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima	01.01.2018.
Izmjene MRS 40 – Investicije nekretnine (Prenos investicionih nekretnina)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 2 –Plaćanje akcijama (Klasifikacija i mjerenje transakcija plaćanja akcijama)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 4 – Ugovori o osiguranju (primjena MSFI 9)	01.01.2018.
Izmjene MSFI 9 - Finansijski instrumenti (Karakteristike plaćanja unaprijed sa negativnom kompenzacijom)	01.01.2018.
MSFI -16 Lizing	01.01.2019.
Izmjene MSFI 9 – Finansijski instrumenti (Mogućnosti plaćanja unaprijed sa negativnom kompenzacijom)	01.01.2019.
Izmjene MRS 19 – Prianje zaposlenih (Plan izmjena, ograničenja i poravnaja)	01.01.2019.
Izmjene MRS 28-Investivije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate (Dugoročni interesi u pridruženim entitetima i zajedničkim poduhvatima)	01.01.2019.

B.2. Prezentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 05/11).

Finansijski iskazi su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Evro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2018. godine.

Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtjevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

C. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

C1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

C2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da izmjeri.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

C3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunavaju se u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

Srednji kurs važnijih stranih valuta, na dan bilansa, izražen u EUR je bio sledeći:

	Važi za	31.12.2019.	31.12.2018.
AMERICKI DOLAR	1 USD	0.8937	0.8731
SVAJCARSKI FRANAK	1 CHF	0.9198	0.8907
FUNTA STERLINGA	1 GBP	1.1736	1.0784

C4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

C5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi istraživanja i procijenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 - Istraživanje i procenjivanje prirodnih resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja, izuzimajući goodwill, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom u roku od 4 godine, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora.

Nabavna vrijednost kupovinom stečenog goodwilla utvrđuje se uskladu sa paragrafom 51 MSFI 3 – Poslovne kombinacije. Goodwill se ne amortizuje (paragraf 55 MSFI 3). Njegova vrijednost se testira u skladu sa paragrafom 88 MRS 36 i eventualno smanjenje vrijednosti evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

C6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine,

postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljenju u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

Društvo primenjuje sledeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50 %
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	4-5	20-25 %
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	8	12.5%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

C7. INVESTICIONE NEKRETNINE

Ova imovina obuhvata zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog vijeka investicione nekretnine se ili procjenjuju po poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine).

Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacije rezerve, a ako te revalorizacije rezerve nema, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.

C8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

C8.1. Učešće u kapitalu

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi uključuju u konsolidovani bilans vrednuje se po knjigovodstvenoj vrijednosti (paragraf 2 MRS 39 – Finansijski instrumenti: odmjeravanje i priznavanje). Međutim ako je zavisno pravno lice sa sjedištem u drugoj državi, bilans tog pravnog lica je u valuti te države. Za potrebe konsolidovanja taj bilans biće preračunat u EUR-e i to: pozicije bilansa stanja po srednjem kursu na dan bilansa a pozicije bilansa uspjeha po srednjem kursu na sredini perioda koji obuhvata bilans uspjeha. Dakle i udio u kapitalu matičnog društva kod zavisnog društva iz druge države biće iskazan po srednjem kursu na dan bilansa. Da se kod konsolidovanog bilansa ne bi javila razlika između iznosa učešća u kapitalu i iznosa udjela u kapitalu, učešće u kapitalu zavisnog društva u drugoj državi treba vrednovati po srednjem kursu valute te države na dan bilansa.

Učešće u kapitalu pravnih lica čiji se bilansi ne uključuju u konsolidovani bilans vrednuju se na sledeći nači:

- ako su dati u EUR-ima po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su izraženi u akcijama koje se kotiraju na berzi po berzanskoj cijeni akcije na dan bilansa. Pozitivni efekat se evidentira u korist revalorizacije rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacije rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,
- ako su izraženi u stranoj valuti preračunavaju se na srednji kurs na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike se evidentiraju u korist finansijskih prihoda a negativne kursne razlike na teret finansijskih rashoda.

C8.2. Dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća vrednuju se na sledeći način:

- ako su izražene u EUR-ima a nisu uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su uključene u listu kotacije na berzi vrednuju se po prodajnoj berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve a negativni na teret ranije ostvarene revalorizacije rezerve a ako te rezerve nema na teret rashoda obezvređenja,
- ako su izražene u stranoj valuti a nisu uključene na listu kotacije berze, vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u okviru finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

C8.3. Dugoročni krediti i ostali dugoročni plasmani vrednuju se na sledeći način:

- ako su dati u EUR-ima vrednuju se po knjigovodstvenoj vrijednosti,
- ako su dati u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Ukoliko su dati krediti sa valutnom klauzulom vrednuju se po kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom. Pozitivni efekti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

C9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

C10. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja)

C11. ZALIHE

Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke.

Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara i robe vrši se po prosečnoj nabavnoj cijeni.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po poštenoj nabavnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe učinaka procenjuju se po cijeni koštanja koja obuhvata proizvodne troškove. Ako je cijena koštanja viša od neto prodajne cijene zalihe učinaka se vrednuju po neto prodajnoj cijeni. Za procjenjivanje zaliha nedovršenih usluga neto prodajna cijena usluga umanjuje se za iznos troškova neophodnih za završetak proizvodnje usluga.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda po osnovu obezvređenja u okviru finansijskog računovodstva. Zalihe učinaka koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda perioda.

C12. POTRAŽIVANJA - obuhvataju potraživanja od prodaje (kupci matična i zavisna pravna lica, kupci ostala povezana pravna lica, kupci u zemlji i kupci u inostranstvu), potraživanja iz specifičnih poslova i druga potraživanja (potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa izuzimajući porez na dobit).

Uoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka potraživanja.

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

C13. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT obuhvataju preplaćeni porez na dobit.

C14. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

C15. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

C16. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKARAZGRANIČENJA obuhvata plaćeni porez na dodatu vrijednost koji nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost, potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrijednost, unaprijed obračunate troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

C17. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacije rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala.

Otkupljene sopstvene akcije su takođe ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti, a otkupljene sopstvene akcije po otkupljenoj cijeni.

Upisani neuplaćeni kapital u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti,
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacione rezerve.

C18. GUBITAK IZNAD VRIJEDNOSTI KAPITALA je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

C19. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

C20. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

C21. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

C22. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

C23. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ISREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

C24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Obaveze iz poslovanja iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

C25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Ostale kratkoročne obaveze obuhvataju obaveze po osnovu zarada i naknada zarada u bruto iznosu, obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja, obaveze za dividendu, obaveze za naknade prema zaposlenima, obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu, obaveze za obustavljene neto zarade i ostale obaveze.

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanja državne pomoći, Društvo na Pasivnim vremenskim razgraničenjima priznaje kao odloženi prihod po osnovu davanja, državna davanja od Opštine Budva koja su povezana sa sredstvima.

C26. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

C27. OBAVEZE PO OSNOVU ZA POREZ NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

C28. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini- kao što je preraspodjela radnog vremena.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

C29. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

C29.1. Poslovni prihodi se formiraju na principu fakturisane realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunskih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi se formiraju i po osnovu državnih davanja i donacija. Vrijednost sredstava dobijenih kroz donacije se inicijalno evidentira kao razgraničeni prihod u okviru obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspjeha, u periodu kada se na teret bilansa uspjeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija. Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odnosno namjenjene su za povećanje prihoda, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima (Sl.list br.46/10 .. 92/17) Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu Ugovora o pružanju javnih usluga. Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o pružanju javnih usluga u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2020. godine. Aneksom I navedenog Ugovora utvrđena su sredstva za 2019. godinu u iznosu od 960,000 EUR-a za finansiranje programskih obaveza i sadržaja i 100,000 EUR-a za nabavku digitalne opreme.

C29.2. Poslovne rashode čine: troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata). Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu »segmenata poslovanja«, Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne audiovizuelne usluge i javne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu.

Raspodijela računovodstvenih transakcija po segmentima vrši se u vrijeme knjiženja transakcija kad god se radi o kontima bilansa uspjeha (klasa 5 i 6).

Prihodi se raspodijeljuju direktno po odgovarajućim segmentima.

Direktni troškovi se raspodijeljuju direktno po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd) ili direktno, ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija.

C30. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

C30.1. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

C30.2. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

C31. OSTALI PRIHODI I RASHODI

C31.1. Ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, viškovi osim viškova zaliha učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja. Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklađivanja vrijednosti imovine koje čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od vrijednosti, zaliha, osim zaliha učinaka, kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine.

C31.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova zaliha učinaka, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvređenja imovine (obezvređenje nematerijalnih ulaganja, obezvređenje nekretnina, postrojenja, opreme, obezvređenje dugoročnih plasmana i hartija od vrijednosti, obezvređenje zaliha materijala i robe, obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana).

C32. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO

C32.1. Neto dobit poslovanja koje se obustavlja je pozitivna razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

C32.2. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja je negativna razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

C33. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM obuhvataju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi. U ove stavke se klasifikuju:

- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobici i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
- dobici i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kursa stranih valuta),
- dobici i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu tokova gotovine.

C34. POREZ NA DOBIT

Tekući porez

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16). Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom poreske stope od 9% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne Gore.

Propisi u Crnoj Gori ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobiti biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

C35. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

(paragraf 125 MRS 1-Prezentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtjevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

C35.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napredkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obrćunskog perioda.

C35.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjenje vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjenja vrijednosti sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosne imovine.

C35.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procijenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

C35.4. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i odredjivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

D. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
Upisani neuplaćeni kapital 31.12.2019. - ukupno (1)	1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrovanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR-a, a koji prema dostupnim informacijama nije uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 6).

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	EUR-a						
	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelar. oprema	Oprema za PTTSaobraćaj i mob.tel.	Transportna sredstva	Ostale nekret. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	99,928	80,594	68,957	2,829	14,333	400	267,040
Povećanje:	99,957		1,701		4,840		106,498
Nabavka, aktiviranje i prenos	99,957		1,701		4,840		106,498
Revalorizacija odnosno procena u toku godine							
Viškovi utvrđeni popisom							

Smanjenje:

Prodaja u toku godine

Rashod u toku godine

Prenos na sredstva
namenjena prodaji

Manjkovi utvrđeni
popisom

Nabavna vrijednost na kraju godine	199,885	80,594	70,658	2,829	19,173	400	373,539
---	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	----------------

Kumulirana ispravka na početku godine	13,324	75,891	55,112	2,829	14,333		161,489
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	----------------

Povećanje:	21,652	1,209	4,142				27,003
-------------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	---------------

Amortizacija	21,652	1,209	4,142				27,003
--------------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

Obezbvredjenje

Ostalo

Smanjenje:

Po osnovu prodaje

Po osnovu rashodovanja

Po osnovu prenosa na
sredstva namenjena prodai

Po osnovu manjkova
utvrđenih popisom

Stanje na kraju godine	34,975	77,100	59,255	2,829	14,333		188,492
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	----------------

Neto sadašnja vrijednost:

31.12.2019. godine	164,909	3,494	11,403		4,840	400	185,047
--------------------	----------------	--------------	---------------	--	--------------	------------	----------------

Neto sadašnja vrijednost:

31.12.2018. godine	86,604	4,703	13,844			400	105,551
--------------------	---------------	--------------	---------------	--	--	------------	----------------

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 185,047 EUR-a (2018-105,551 EUR-a).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je prema izjavi rukovodstva pripadala pravnom prethodniku Televiziji Budva. Društvo je u okviru godišneg popisa izvršilo naturalni popis opreme koju koristi u svom poslovanju ali se podaci utvrđeni popisom ne upoređuju sa knjigovodstvenim podacima. U vezi sa tim Društvo ima problem identifikacije, putem usaglašenja sopstvenog registra osnovnih sredstava sa materijalnim sredstvima koje koristi u svom poslovanju.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2019. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje Društvo koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1) nalazi se u »Zgradi BSP«, u svojini je Društva za konsalting i inženjering «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO «Budva Sv Stefan Petrovac» je Opština Budva sa 60% udjela.
- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332- parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja,
- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom rapsolaganja Opštine Budva.

Društvo je tokom 2019. godine uputilo zahtjev Opštini Budva za regulisanje načina i uslova navedenog prostora koje koristi radi ostvarivanja prihoda, međutim do datuma ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem, Opštinom Budva, regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332- parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707-parcela 2057/1.

U toku 2019. godine, Društvo je povećalo vrijednost opreme u iznosu od 106,498 EUR-a, i to u iznosu 6,541 EUR-a po osnovu nabavki iz sopstvenih izvora i u iznosu od 99,957 EUR-a po osnovu nabavki koje je izvršila Opština Budva iz kapitalnog budžeta a shodno Ugovoru o pružanju javnih usluga koji je Opština Budva zaključila sa Društvom.

Društvo je nabavilo sledeću opremu iz sopstvenih izvora:

EUR-a

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost
1	2	3	4
1.Klima Televizija	20.05.2019..	1	589
2. Računar EWE PC G4400,SSD240	11.12.2019.	1	371
3.Računar EWE PC G4400,SSD240	11.12.2019.	1	371
4.Računar EWE PC G4400,SSD240	11.12.2019.	1	371
5.PEUGEOT 208	04.12.2019.	1	4,840
Ukupno (1do5)			6,541

Iz kapitalnog budžeta Opštine Budva za potrebe Društva nabavljena je sledeća oprema:

EUR-a

R.br.	Opis	Datum nabavke	Kom.	Nabavna vrijednost
1	Mikseta Cairec Small Soft panel S/N: 209419	19.11.2019.	1	18,718
2	Telefonski hibrid PHONEX Axel Tech; S/N: PHXD2-130605-001	19.11.2019.	1	2,482
3	Telefonski hibrid OHONEX Axel Tech; S/N: PHXD2-13090B-002	19.11.2019.	1	2,482
4	Tiger E5 Axel Tech. Stereo Koder TGRE5-13090A-001	19.11.2019.	1	2,611
5	Audio Procesor FALCON Axel Tech. 5-Band, S/N:FLCV5-13060D-005	19.11.2019.	1	2,668
6	Microfon BCM 705 Neumann 1349007721	19.11.2019.	1	722
7	Microfon BCM 705 Neumann 1349007722	19.11.2019.	1	722
8	Microfon BCM 705 Neumann 1349007723	19.11.2019.	1	722
9	Microfon BCM 705 Neumann 1349007724	19.11.2019.	1	722
10	Stalak 'On air' za mikrofonski Yellowtec	19.11.2019.	1	660
11	Stalak 'On air' za mikrofonski Yellowtec	19.11.2019.	1	660
12	Stalak 'On air' za mikrofonski Yellowtec	19.11.2019.	1	660
13	Stalak 'On air' za mikrofonski Yellowtec	19.11.2019.	1	660
14	Zvučnik MKII JBL 308P DYA0035-08057	19.11.2019.	1	425
15	Zvučnik MKII JBL 308P DYA0035-07982	19.11.2019.	1	425
16	Zvučnik MKII JBL 306P DYA0032-182801957	19.11.2019.	1	319
17	Zvučnik MKII JBL 306P DYA0032-182903587	19.11.2019.	1	319
18	Zvučnik MKII JBL 305P DYA0024-17436	19.11.2019.	1	212
19	Zvučnik MKII JBL 305P DYA0024-17407	19.11.2019.	1	212
20	Zvučnik MKII JBL 305P DYA0024-17457	19.11.2019.	1	212
21	Zvučnik MKII JBL 305P DYA0024-17451	19.11.2019.	1	212
22	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
23	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
24	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
25	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
26	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
27	Slušalice Sony MDR-7506/1	19.11.2019.	1	141
28	Računar PlayOutra; Procesor AMD Ryzen 3 1200 Box 3,1 GHz	19.11.2019.	1	786
29	Računar PlayOutra; Procesor AMD Ryzen 3 1200 Box 3,1 GHz	19.11.2019.	1	786
30	Digitalni časovnik 2" high RED LED 7-segment digits	19.11.2019.	1	460
31	Digitalni časovnik 2" high RED LED 7-segment digits	19.11.2019.	1	460
32	Predajnik Elenos ETG; FM S/N: 190603352	19.11.2019.	1	7,732
33	Antena YAGI 3 Telecfe AJ37/16	19.11.2019.	1	644
34	Antena YAGI 3 Telecfe AJ37/16	19.11.2019.	1	644
35	Antena DIV Telecfe 4VIE LB IN 7/16 OUT 4 7/16	19.11.2019.	1	765
36	4G Prenosivi link WMT BaseLink 2.0	19.11.2019.	1	15,381
37	Video kartica BlackMag DeckLink Quad2 S/N:5718332	19.11.2019.	1	1,340
38	Audio Mikseta Yamaha 24Channel Digital Mixer S/N:ECZJ01061	19.11.2019.	1	4,044
39	Video Link O BD S/N:100026181200962/278181200966	19.11.2019.	1	2,455
40	Video Link OTX 1812 LC Fiber Optic Transmitter - 10 km	19.11.2019.	1	732
41	Video Link ORX 1802 LC Fiber Optic to SDI Receiver	19.11.2019.	1	683
42	Video Link ORX 1802 LC Fiber Optic to SDI Receiver	19.11.2019.	1	683
43	Računar montaže: Green, 450W, 20+4 pin, Kingston SSD120Gb	19.11.2019.	1	1,871

44	Računar montaže: Green, 450W, 20+4 pin, Kingston SSD120Gb	19.11.2019.	1	1,871
45	Računar montaže: Green, 450W, 20+4 pin, Kingston SSD120Gb	19.11.2019.	1	1,871
46	Kamera Sony 4K 3-CMOS 1/3" Sensor XDCAM; S/N: 4003039	19.11.2019.	1	5,120
47	Kamera Sony 4K 3-CMOS 1/3" Sensor XDCAM; S/N: 4003040	19.11.2019.	1	5,119
48	UPS Socomec NeTYS 50/60HZ on-line double conversion (VFI)	19.11.2019.	1	4,056
49	UPS Socomec NeTYS 50/60HZ on-line double conversion (VFI)	19.11.2019.	1	4,056
50	Konvertor BlackMagic - HDMI to SDI 6G (S/N: 5686096)	19.11.2019.	1	240
51	Konvertor BlackMagic - HDMI to SDI 6G (S/N: 5686097)	19.11.2019.	1	240
52	Konvertor BlackMagic - HDMI to SDI 6G (S/N: 5686168)	19.11.2019.	1	240
	Ukupno OPREMA			99,957

Za vrijednost sredstava čija je nabavka finansirana iz kapitalnog budžeta Opštine Budva, kao državno davanje, priznati su prihodi u periodu tokom kojeg se priznaju troškovi povezani sa ovim davanjem saglasno paragrafu 12 MRS 20 Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći (Napomena 9 i Napomena 12).

Društvo obračunava amortizaciju po linearnoj metodi. U 2019. godini, amortizacija je obračunata u iznosu od 27,003 EUR-a (2018 - 21,855 EUR-a), od kojih se 5,351 EUR-a odnosi na amortizaciju sredstava koja su nabavljena iz sopstvenih izvora a 21,652 EUR-a odnosi se na amortizaciju sredstava koja su nabavljena iz kapitalnog budžeta sredstava Opštine Budva. (Napomena 13).

3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	EUR-a					
	Kupci - ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Potraživanj a od zaposlenih	Potraž. iz specifičnih poslova	Druga potraživanj a	Potraživanj a - ukupno
Bruto potraživanje na početku godine	98	41,187	580	87,770	242,106	371,741
Bruto potraživanje na kraju godine	478	28,490	100	84,165	242,106	355,339
Ispravka vrijednosti na početku godine						
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa						
Smanjenje ispravke vrijednosti u toku godine po osnovu naplate						
Povećanje ispravke vrijednosti u toku godine		7,025				7,025
Ispravka vrijednosti na kraju godine		7,025				7,025

NETO STANJE

31.12.2019. godine	478	21,465	100	84,165	242,106	348,315
31.12.2018. godine	98	41,187	580	87,770	242,106	371,741

Na dan 31.12.2019. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u bruto iznosu od 355,339 EUR-a (31.12.2018.- 371,741 EUR-a) i u neto iznosu od 348,315 EUR-a (2018.- 371,741 EUR-a).

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u iznosu od 28,968 EUR-a (2018 - 41,285 EUR-a) i to:

- Potraživanja od ostalih povezanih lica u iznosu od 478 EUR-a (2018 - 98 EUR-a) i odnose se na Mediteran reklame DOO Budva -242 EUR-a, Komunalno DOO Budva - 147 EUR-a i Parking servis DOO Budva - 89 EUR-a;
- Potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 28,490 EUR-a (2018-41,187 EUR-a) data su u narednoj tabeli:

		31.decembar 2019.	Struktura %
		EUR-a	
1	DF - MI ILI ON (NOVA) - Podgorica	3,115	11%
2	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1,713	6%
3	Mercator CG d.o.o. - Podgorica	1,547	5%
4	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIKŠIĆ	1,447	5%
5	SURFMONT d.o.o. - Kotor	1,282	5%
6	ANG CRNA GORA DOO - PODGORICA	1,250	4%
7	PARMA GRIL BAŠTA - BUDVA	974	3%
8	NAMOS DAJKOVIĆ COMPANY - PODGORICA	927	3%
9	MK PROMET D.O.O. - BUDVA	717	3%
10	BLACK & WHITE D.O.O. - BUDVA	641	2%
11	Ostali kupci	14,877	52%
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA u zemlji (1 do 11)		28,490	100%

Za svako potraživanje Društvo vrši procjenu naplativosti, pojedinačno, i u 2019. godini u skladu sa Odlukom rukovodstva, izvršen je:

- direktno otpis potraživanja u iznosu od 383 EUR-a, na teret rashoda perioda (Napomena 16);
- indirektan otpis potraživanja od kupca u iznosu od 7,025 EUR-a na teret rashoda perioda (Napomena 16).

U nastavku je prikazan pregled ispravljenih potraživanja od kupaca:

EUR-a

	31.decembar 2019.	Struktura %
1 Mercator CG d.o.o. - Podgorica	1,547	22%
2 ANG CRNA GORA DOO - PODGORICA	1,250	18%
3 MESOPROMET D.O.O. - BIJELO POLJE	625	9%
4 OFFICE ART D.O.O. - Budva	532	8%
5 ELA D.O.O. - Kotor	357	5%
6 LANGUST D.O.O. - SVETI STEFAN	327	5%
7 NISANI D.O.O. - Budva	310	4%
8 TOP PC D.O.O. - Podgorica	275	4%
9 LEAF D.O.O. - Podgorica	246	3%
10 AIL D.O.O. - BUDVA	236	3%
11 Ostali kupci	1,321	19%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 11)	7,025	100%

Do dana ovog izvještja Društvo je potvrdilo 75% potraživanja od kupaca.

Potraživanja iz specifičnih poslova odnose se na potraživanja od osnivača Opštine Budva, za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84,165 EUR-a (2018-84,165 EUR-a), potraživanja od Opštine Budva. Prema izjavi odgovornih lica, u prethodnom periodu, prije 2014. godine, Društvo je priznavalo potraživanja od lokalne samouprave u ugovorenom iznosu koji je predviđen Odlukom o Budžetu Opštine Budva, a ne u iznosu koji je primljen za dati period.

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo Druga potraživanja u iznosu od 242,106 EUR-a (2018-242,106 EUR-a). Navedena potraživanja odnose se na obaveze za ugovore o djelu (41,752 EUR-a) i zarade zaposlenih (200,354 EUR-a) koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa Društva nakon navedenog datuma, tj nakon datuma registrovanja Društva u CRPS.

Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik »Televizija Budva« DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori »Televizija Budva« DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog navedenog i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije »Televizija Budva« DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama priznaje kao potraživanja.

U skladu sa poslovnom politikom, Društvo pruža usluge na odloženi rok plaćanja od 15 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine predstavljena je na sledeći način:

EUR-a

Starost potraživanja u danima	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica (bruto)	478		478
Ispravka vrijednosti			
Neto potraživanja	478		478
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	15,355	13,135	28,490
Ispravka vrijednosti		7,025	7,025
Neto potraživanja	15,355	6,110	21,465
Potraživanja od zaposlenih (bruto)	100		100
Ispravka vrijednosti	0		0
Neto potraživanja	100		100
Potraživanja iz specifičnih poslova -Opština Budva (bruto)		84,165	84,165
Ispravka vrijednosti			
Neto potraživanja		84,165	84,165
Druga potraživanja- Televizija Budva (bruto)		242,106	242,106
Ispravka vrijednosti			
Neto potraživanja		242,106	242,106

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 343,642 EUR-a (2018-346,786 EUR-a).

Na dospelja nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Poslovni račun	7,986	52,405
2. Blagajna	4	52
3. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 3)	7,991	52,458

Na dan 31.12.2019.godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 7,991 EUR-a (2018-52,458 EUR-a) i to:

Novčana sredstva na poslovnom računu kod sledećih banaka:

- Komercijalne banke AD Budva, račun 525-5359-69, u iznosu od 7,913.29 EUR-a
- Lovćen banke AD Podgorica, račun 565-11000-67, u iznosu od 72.85 EUR-a.

U blagajni na dan 31.12.2019.godine evidentirana su sredstva u iznosu od 3,77 EUR-a.

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1.26 EUR-a, po osnovu Vissa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2019. godine u skladu sa obavezama iz člana 21. Zakona o računovodstvu Društvo je izvršilo popis i usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

5. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
2. Unaprijed plaćeni troškovi	67,855	67,560
UKUPNO (1)	67,855	67,560

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika »Televiziju Budva« DOO Budva u iznosu od 67,855 EUR-a (2019-67,560 EUR-a i to za

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima »Televizije Budva«, u iznosu od 20,362EUR-a (2018- 20,067 EUR-a). Navedene obaveze Društvo je isplatilo u periodu od 02.09.2013 do 31.12.2016. godine. U prethodnim periodima umanjeње ovih AVR izvršeno je po osnovu usklađenja potraživanja i obaveza sa Agencijom za elektronske medije u iznosu od 5,878 EUR-a. Struktura unaprijed plaćnih troškova data je u sledećem pregledu:

EUR-a

		31.decembar 2019.	Struktura %
1	PAM CG	9,115	44.8%
2	Crnogorski telekom AD	3,295	16.2%
3	Cobra sistem DOO	3,239	15.9%
4	Cabling DOO	2,672	13.1%
5	Min@-infomont. DOO	1,415	6.9%
6	Ostali dobavljači	626	3.1%
	UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 6)	20,362	100%

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta »Televizije Budva« u iznosu od 47,493 EUR-a (2018-47,493 EUR-a). Navedene obaveze naplaćene su od Društva putem prinudne naplate tokom 2013 i 2014. godine.

6. KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Državni kapital	83,620	83,620
I. Svega osnovni kapital (1)	83,620	83,620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1+2.2)	246,312	151,043
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi		
2.2 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	246,312	151,043
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1+3.2)	117,857	95,269
3.1 Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi		
3.2 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	117,857	95,269
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	364,169	246,312
4. Gubitak ranijih godina	344,249	344,249
5. Gubitak tekuće godine		
IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+5)	344,249	344,249
KAPITAL (I+II+III-IV)	103,541	(14,316)

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

a) Osnovni kapital

	EUR-a	
	Državni kapital	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	83,620	83,620
Povećanje u toku godine		
Smanjenje u toku godine		
Stanje 31.12. tekuće godine	83,620	83,620

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2019. godine u iznosu od 83,620 EUR-a (2019 godine 83,620 EUR-a) čini državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera »Radio televizija Budva«, osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«, utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR-a.

b) Neuplaćeni upisani kapital

EUR-a

Stanje na početku godine	1
Povećanje:	
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je Rješenjem o registrovanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, od 02.09.2013. godine, registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u iznosu od 1 EUR-a, a koji prema izjavi rukovodstva nije uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva.

c) Neraspoređena dobit po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha

EUR-a

Stanje na početku godine	246,312
Povećanje:	117,857
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	117,857
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	364,169

d) Gubitak

EUR-a

Stanje na početku godine	344,249
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	
Stanje 31.12. tekuće godine	344,249

U 2019. godini Društvo je izašlo iz zone gubitaka i na dan 31. 12. 2019. gubitak nema iskazan gubitak iznad kapitala (2018.- 14,316 EUR-a).

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Ukupan gubitak		344,249
2. Ukupan kapital bez umanjenja sa gubitkom do visine kapitala		329,933
GUBITAK IZNAD KAPITALA (1 do 2)		14,316

7. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	3,095	683
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	3,095	683

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva. Oporeziva privremena razlika proističe iz alocirane poreske amortizacije i priznavanja sredstava manjih od 300 EUR.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

EUR-a

Stanje 1. januara 2018.	
Odložena poreska sredstva	(162)
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2018.	845
Stanje 31. decembra 2019.	
Odloženo poreska obaveza	683
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2019.	2,412
Stanje 31. decembra 2019.	
Odložena poreska obaveza	3,095

8. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Priljeni avansi, depoziti i kaucije	9,819	20,282
2. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	15,351	14,339
3. Dobavljači u zemlji	53,092	67,764
4. Dobavljači u inostranstvu	1,120	1,120
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	79,382	103,505

Na dan 31.12.2019. godine Društvo je iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu od 79,382 EUR-a (2018-103,505 EUR-a), i iste se odnose na obaveze za primljene avanse i obaveze prema dobavljačima.

U tabelarnom pregledu koji slijedi iskazani su podaci o obavezama za primljene avanse u iznosu od 9,819 EUR-a (2018-20,282 EUR-a) i njihova struktura.

	EUR-a	
	31.decembar 2019.	Struktura %
1 MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4,192	42.7%
2 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	1,963	20.0%
3 VOLI TRADE D.O.O. - PODGORICA	821	8.4%
4 MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	573	5.8%
5 KURTI SYSTEM MONTENEGRO - ULCINJ	439	4.5%
6 OKOV D.O.O. - PODGORICA	218	2.2%
7 ATENA BOHOR - BUDVA	200	2.0%
8 SPARTA D.O.O. - BUDVA	164	1.7%
9 KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	145	1.5%
10 OSTALI PRIMLJENI Avansi i pretplate	1,105	11.3%
UKUPNO (1 do 10)	9,819	100%

Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 15,351 EUR-a (2018-14,339 EUR-a), prikazane su u narednom pregledu:

	EUR-a	
	31.decembar 2019.	Struktura %
1 KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	7,730	50.4%
2 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	7,360	47.9%
3 MEDITERAN REKLAME d.o.o. - BUDVA	261	1.7%
UKUPNO dobavljači (1 do 3)	15,351	100%

Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 53,092 EUR-a (2018-67,764 EUR-a) i njihova struktura, prikazani su u narednom pregledu:

		EUR-a	
		31.decembar 2019.	Struktura %
1	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIKŠ	19,974	37.6%
2	PAM CG - PODGORICA	10,958	20.6%
3	MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	2,909	5.5%
4	ŠAJO HOTEL - BUDVA	1,702	3.2%
5	SAVA OSIGURANJE A.D. - PODGORICA	1,545	2.9%
6	JUMEDIA MONT D.O.O. - PODGORICA	1,444	2.7%
7	Institut za razvoj i istraživanje	1,260	2.4%
8	ORION TELEKOM - Podgorica	1,205	2.3%
9	SPIDER-MAX D.O.O. - Budva	1,117	2.1%
10	WEBLAB D.O.O. - BAR	973	1.8%
11	LIR D.O.O. - BUDVA	940	1.8%
12	RADIO-DIFUZIONI CENTAR D.O.O. - PODGO	832	1.6%
13	IT COM D.O.O. - BUDVA	703	1.3%
14	UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE - PODGO	660	1.2%
15	OSTALI DOBAVLJAČI	6,870	12.9%
UKUPNO dobavljači (1 do 15)		53,092	100%

Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 1,120 EUR-a (2018-1,120 EUR-a) i njihova struktura, prikazani su u narednom pregledu:

		EUR-a	
R.br.	Naziv ino dobavljača	31.decembar 2019.	Struktura %
1	JP Novinska Agencija Tanjug Beograd	500	44.6%
2	Novosadski Sajam Novi Sad	417	37.2%
3	Umbrella DOO Pančevo	200	17.9%
4	RTV Novi Sad	3	0.0 %
UKUPNO dobavljači (1 do 4)		1,120	100%

Starosna struktura poslovnih obaveza data je u narednoj tabeli:

EUR-a					
Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
Primljeni avansi	1,117	41	168	8,493	9,819
Dobavljači povezana lica	1,353	1,043	2,783	10,172	15,351
Dobavljači u zemlji	16,250	2,166	799	33,877	53,092
Dobavljači u inostranstvu		200		920	1,120
Ukupno	18,719	3,451	3,750	53,463	79,382

Do dana ovog izvještja Društvo je potvrdilo 75% obaveza prema dobavljačima.

9. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	9	29,273
2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	5,295	20,133
3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1,409	5,928
4. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21,358	22,873
5. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu	7,693	11,977
6. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	16,814	17,851
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)	52,579	108,035
7. Pasivna vremenska razgraničenja (7.1. do 7.3.)		
...7.1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84,165	84,165
...7.2. Odloženi prihodi i primljene donacije	231,223	259,584
...7.3. Ostala pasivna razgraničenja	44,781	44,781
II PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (7.1 do 7.3)	360,170	388,530
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA(I+II)	412,749	496,565

I U okviru **ostalih kratkoročnih obaveza**, Društvo je na dan 31.12.2019. godine, iskazalo sledeće obaveze:

1. *obaveze za neto zarade zaposlenih* u iznosu od 9 EUR-a (2018-29,273 EUR-a).
2. *obaveze za poreze i doprinosena teret zaposlenih* u iznosu od 5,295 EUR-a (2018-20,133 EUR-a). Navedene obaveze odnose se na obaveze iz prethodnih perioda.
3. *Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca* u iznosu od 1,409 EUR-a. (2018-5,928 EUR-a) i odnosi se na obaveze iz prethodnih perioda.
4. *Obaveze prema članovima Savjeta* u ukupnom iznosu od 21,358 EUR-a (2018-22,873 EUR-a). Ove obaveze odnose se na:
 - neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013 godine u iznosu od 15,922 EUR-a,
 - poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 4,936 EUR-a, i odnosi na prethodne periode,
 - neto naknade članova Savjeta u iznosu od 200 EUR-a, nastale su u 2019. godini,
 - obaveze za prirez porezu Opštini Budva za članove Savjeta u iznosu od 300 EUR-a i odnosi se na prethodne periode,

5. *Obaveze po osnovu ugovora o djelu* u iznosu od 7,693EUR-a, (2018 -11,977 EUR-a). Navedene obaveze odnose na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
6. *Ostale obaveze* u iznosu od 16,814 EUR-a (2018- 17,851 EUR-a), nastale su u tekućem i prethodnim izvještajnim periodima a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 10,422 EUR-a, Doprinos Privrednoj komori - 3,867 EUR-a, Doprinos savezu sindikata -2,452 EUR-a, Fondu za zapošljavanje invalida rada -46 EUR-a i Fondu rada -27 EUR-a.

II U okviru **pasivnih vremenskih razgraničenja**, Društvo je iskazalo:

8.1.*Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja* u iznosu od 84,165 EUR-a (201884,165 EUR-a) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 3).

8.2.*Odloženi prihod po osnovu državnih davanja* u iznosu od 231,223 EUR-a (2018-259,584EUR-a) a odnose se na:

- *preuzete obaveze po osnovu poreza i doprinosa od strane Opštine Budva u iznosu od 63,226 EUR-a (2018-169,408 EUR-a).*

Društvo je 07.12.2015. godine sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju duga, br. 707 od 07.12.2015. godine, kojim je Opština Budva preuzela obaveze Društva prema Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore-Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 424,729 EUR-a za Radio Budvu i 523,784 EUR-a za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR-a. Povjerilac, Ministarstvo Finansija Crne Gore –Poreska uprava, saglasio se sa promjenom dužnika na osnovu Protokola br. 001-3425/1, koji je zaključen dana 15.11.2015. godine između Poreske uprave Crne Gore i Opštine Budva i Ugovora o reprogramu poreskog duga Opštine Budva, broj 001-3499 od 16.11.2015. godine. Prema planu reprograma poreskog duga Opština Budva se obavezala da preuzete poreske obaveze Radio Budve i Televizije Budva, izmiri u periodu od decembra 2015. do juna 2020. godine.

Predmetnim Ugovorom Društvo se obavezalo da će Opštini Budva vratiti preuzeti dug u iznosu od 948,513 EUR-a, kroz međusobni dužničko povjerilački odnos, bilo kompenzacijom ili virmanskim plaćanjem ili kroz umanjenje sredstava predviđenih Budžetom za godinu u kojoj se otplaćuju poreska sredstva.

Društvo je dio navedenih ugovorenih obaveza priznalo u 2015.godini kao odloženi prihod po osnovu državnog davanja u visini reprogramiranih poreskih obaveza za Radio Budvu u iznosu od 424,729 EUR-a. U 2019. godini Društvo je otplatilo ove poreske obaveze u iznosu od 106,182 EUR-a (Napomena 12), na način da je za navedeni iznos Opština Budva umanjila uplaćena sredstva koja su bila predviđena Budžetom po osnovu transfera za RTV Budva. Na dan 31.12.2019. godine reprogramirane poreske obaveze pravnog prethodnika Radio Budve, iznose 63,226 EUR-a, koliko je Društvo iskazalo na bilansnoj poziciji odloženog prihoda po osnovu državnih davanja.

Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR-a iz Ugovora o preuzimanju duga, br. 707 od 07.12.2015. godine, koje se odnose na pravnog prethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog nerješenog pravnog statusa Televizije Budva. Prema dostupnim informacijama Opština Budva je izmirila dospjele poreske obaveze Televizije Budva u 2019. godini u iznosu od 130,946 EUR-a, tako da na dan 31.12.2019. godine ukupne obaveze po ovom osnovu iznose 78,568 EUR-a.

- *Odloženi prihod po osnovu državnih davanja Opštine Budvaza nabavku opreme* u iznosu od 164,909 EUR-a (2018-86,604 EUR-a).

Na osnovu »Ugovora o pružanju javnih usluga«, br. 01-1228 od 08.05.2018. godine, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u 2018. godini u iznosu od 99,928 EUR-a i u 2019. godini u iznosu od 99,957 EUR-a. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2019 u iznosu od 21,651 EUR-a (2018. -13,323 EUR-a) (Napomena 13).

- *Odloženi prihodi u iznosu od 3,088 EUR-a(2018-3,571 EUR-a)* po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2019. godini a izvršene su u 2020. godini.

8.3. *Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa* u iznosu od 44,781 EUR-a (2018-44,781 EUR-a) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave

10. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	241	3,438
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1)	241	3,438

Društvo je iskazane obaveze u iznosu od 241 EUR-a (2018-3,438 EUR-a), po osnovu poreza na dodatu vrijednost izmirilo u januaru 2020. godine.

11. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1.Dobit/gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja	130,471	102,705
2. Usaglašavanja dobiti prije oporezivanja	(17,123)	(6,822)
3.Oporeziva dobit po poreskom bilansu	113,348	95,883
4.Oporezivi gubitak po poreskojm bilansu		
5.Iskorišćeni poreski gubici		13,262
Obaveze po osnovu Poreza na dobit	10,201	7,436

Usaglašavanje dobit prije oporezivanja i poreske osnovice

	EUR-a	
	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
Dobit prije oporezivanja	130,471	102,705
Gubitak prije oporezivanja		
Kapitalni dobici		
Kapitalni gubici		
Korekcija privremenih razlika		
- računovodstvena amortizacija	27,003	21,855
- poreska amortizacija	48,966	31,245
Korekcije za stalne i privremene razlike		
- novčane kazne i penali		
- Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikomodlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška I ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnogodnosa, koji nijesu isplaceni u poreskom periodu(clan 11a Zakona)	0	2,567
-otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	7,408	0
Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikomodlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška I ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnogodnosa, koji nijesu priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima -2018	2,567	
Oporeziva dobit	113,348	95,883
Poreski gubitak		
Umanjenje po osnovu poreskog kredita	0	13,262
Poreska osnovica	113,348	82,622
Obračunati porez (po stopi od 9%)	10,201	7,436
Tekući porez na dobit	10,201	7,436

Neiskorišćeni poreski krediti

Društvo nema neiskorišćenih poreskih kredita.

12. POSLOVNI PRIHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
a) Prihodi od prodaje		
1. Prihodi od prod. proiz.i usl. Radio Budva	31,801	28,251
2. Prihodi od prodaje usluga Televizija Budva	89,268	104,721
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)	121,069	132,971
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)	121,069	132,971
b) Ostali prihodi		
3. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija	850,705	759,567
4. Prihodi od zakupnine	17,416	
5. Ostali poslovni prihodi	24,294	52,726
B. OSTALI PRIHODI (3 do 5)	892,415	812,293
POSLOVNI PRIHODI (A+B)	1,013,484	945,264

Struktura Ostalih prihoda koji su ostvareni od Opštine Budva, data je u sledećoj tabeli:

	EUR-a	
	01.01- 31.12.2019.	01.01-31.12. 2018.
1 Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	718,335	660,297
2 Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	4,537	
3 Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga	106,182	84,946
4 Prihod od Donacija -amortizacija opreme	21,652	13,324
5 Ostali prihodi od donacija		1,000
6 Ostali poslovni prihodi- Opština Budva	24,294	52,726
Ukupno (1 do 6)	875,000	812,293

13. POSLOVNI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
1. Troškovi materijala za izradu	2,752	2,881
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	12,689	14,957
3. Troškovi goriva i energije	18,809	18,258
I. Troškovi materijala (1 do 3)	34,251	36,096
4. Troškovi zarada i naknada (bruto)	524,379	497,729
5. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca	61,190	61,244
6. Troškovi naknada po ugovoru o djelu	52,419	63,286
7. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	18,033	18,033
8. Ostali lični rashodi i naknade	26,676	19,761
II. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (4 do 8)	682,697	660,053
9. Troškovi amortizacije	27,003	21,855
III. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno (9)	27,003	21,855
10. Troškovi transportnih usluga	7,129	7,735
11. Troškovi usluga na održavanju	2,515	7,022
12. Troškovi reklame i propagande	2,078	2,898
13. Troškovi ostalih usluga	40,892	47,339
a) Troškovi proizvodnih usluga (10 do 13)	52,614	64,994
14. Troškovi neproizvodnih usluga	17,162	19,313
15. Troškovi reprezentacije	7,214	7,563
16. Troškovi premije osiguranja	3,300	3,120
17. Troškovi platnog prometa	1,817	1,554
18. Ostali nematerijalni troškovi	30,138	33,275
b) Nematerijalni troškovi (14 do 18)	59,631	64,824
V Ostali poslovni rashodi (a+b)	112,245	129,818
POSLOVNI RASHODI (I do V)	856,195	847,822
POSLOVNI DOBITAK	157,288	97,442
POSLOVNI GUBITAK	0	0

14. FINANSIJSKI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
1. Rashodi kamata	183	0
FINANSIJSKI RASHODI (1)	183	0

15. OSTALI PRIHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
1. Prihodi od smanjenja obaveza	174	
2. Ostali nepomenuti prihodi		6,108
OSTALI PRIHODI (1 do 2)	174	6,108

16. OSTALI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
1. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	383	0
2. Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	7,025	0
3. Rashod prethodnog perioda	19,401	0
OSTALI RASHODI (1 do 3)	26,809	0

U okviru ostalih rashoda Društvo je iskazalo i rashode prethodnog perioda a koji se odnose na isplaćeni topli obrok zaposlenim za periodu 2008 -2010. godine u ukupnom iznosu od 19,142 EUR-a. Od navedenog iznosa na neto naknade za 40 zaposlenih isplaćeno je 16,926 EUR-a dok je za pripadajuće poreze isplaćeno 2,216 EUR-a.

Isplata je izvršena na osnovu preporuka Opštine Budva i Odluke rukovodstva.

17. NETO REZULTAT

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2019.	01.01-31.12. 2018.
1. Dobitak prije oporezivanja	130,470	103,550
2. Gubitak prije oporezivanja		
3. Poreski rashodi perioda	10,201	7,436
4. Odloženi poreski rashodi perioda	2,412	845
5. Odloženi poreski prihodi perioda	0	0
Neto dobitak (1-2-3-4+5-6)	117,857	95,269
Neto gubitak (2-1+3+4-5+6)	0	0

18. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Dana 11.marta 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju usled širenja korona virusa COVID -19 u cijelom svijetu. Vlada Crne Gore je donijela veći broj privremenih mjera u cilju sprječavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID-19 na teritoriji Crne Gore. Pored navedenog Vlada Crne Gore je 06. aprila 2020. godine donijela Odluku o proglašenju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19 (Sl. list CG, br. 29/20).

Širenje COVID-19 prouzrokuje poremećaje u snabdjevanju i utiče na proizvodnju i prodaju velikog broja industrija. Koliki uticaj će posledice COVID-19 imati na poslovanje i finansijske pokazatelje našeg Društva će zavisiti od daljeg razvoja situacije, uključujući i od trajanja i rasprostranjenosti pandemije, i uticaja na našu lokalnu samoupravu koja finansira javne usluge, zatim uticaja na naše kupce, zaposlene i dobavljače, a što je neizvjesno i ne može se predvidjeti. Naime, u ovom momentu, neizvjesno je do kojeg obima COVID-19 može imati uticaj na naše finansijsko stanje ili rezultate poslovanja.

Osim navedenog nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2019.

19. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2019. godine vodi sudski spor po tužbi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva na iznosu od 2,215 EUR-a. Sa danom ovog izvještaja Društvo vodi i sudski spor po tužbi NVO Organizacija za zaštitu prava muzike Ctne Gore na iznos od 10,000 EUR-a.

Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

20. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine sa stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:

	2019.	EUR-a 2018.
Finansijska sredstva		
<i>Nekamatonosna</i>	356,306	424,199
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)		
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)		
	356,306	424,199
Finansijske obaveze		
<i>Nekamatonosne</i>	428,905	430,662
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)	63,226	169,408
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)		
	492,131	600,069

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.

U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar privrednih subjekata, Poreska Uprava, Centralna banka Crne Gore i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje.

U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja, sastoji se od velikog broja potraživanja, i to

potraživanja iz specifičnih poslova, Opštine Budva, u iznosu od 84,165 EUR-a, drugih potraživanja koja su nastala po osnovu obaveza pravnog prehodnika »Televizije Budva« a koje je platilo Društvo u iznosu od 242,106 EUR-a (Napomena 3) i potraživanja od kupaca:

	2019.	EUR-a 2018.
Naziv i sedište kupca		
Najznačajniji-prvih 5	9,104	13,029
Ostali	19,386	28,256
	28,968	41,285

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:

2019. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	EUR-a Ukupno
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	79,382	-	-	79,382
Krat. finan. obaveze	-	-	-	-
Ostale krat. obaveze	412,749			412,749
	492,131	-	-	492,131
2018. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno
Dugoročni krediti	-	-	-	-
Krat. finan. obaveze	-	-	-	-
Obaveze iz poslovanja	103,505	-	-	103,505
Ostale krat. obaveze	432,855	63,709		496,564
	536,360	63,709	-	600,069

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

21. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine su bili sledeći:

	EUR-a	
	2019.	2018.
1. Zaduzenost*		
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7,991	52,458
I Neto zaduzenost (1 – 2)	(7,991)	(52,458)
3. Kapital**	103,541	
II Ukupni kapital (I+3)	95,550	(52,458)
III Racio (odnos) neto zaduzenosti prema kapitalu (I/II)		100%

*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finansijske obaveze

**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala

22. SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju delove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o elektronskim medijima i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja shodno tome, na dan 31. decembra 2019. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izvještava a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izvještava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni C29 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izvještava su date u nastavku teksta.

Prihodi i rezultat

	EUR-a			
	Komercijalne usluge 2019.	Javne usluge 2019.	Komercijalne usluge 2018.	Javne usluge 2018.
I Poslovni prihodi:	138,484	875,000	132,971	812,293
Prihodi od prodaje	121,069		132,971	
Ostali poslovni prihodi	17,415	875,000		812,293
II Poslovni rashodi	142,836	713,360	136,760	711,062
Troškovi materijala	3,710	30,541	3,610	32,486
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	73,716	608,981	66,507	593,546
Troškovi amortizacije i rezervisanja	1,945	25,058	1,573	20,282
Ostali poslovni rashodi	63,465	48,780	65,070	64,748
A. Poslovni rezultat	(4,349)	161,639	(3,789)	101,231
Finansijski prihodi				
Finansijski rashodi	183			
B Finansijski rezultat	(183)			
Ostali prihodi	174		6,108	
Ostali rashodi	17,238	9,571		
C Rezultat ostalih aktivnosti	(17,064)	(9,571)	6,108	
Rezultat prije oporezivanja	(21,596)	152,068	2,319	101,231

Rezultat po segmentima predstavlja dobitak svakog segmenta prije raspodjele ostalih poslovnih prihoda, ostalih poslovnih rashoda, finansijskih prihoda, finansijskih rashoda, ostalih prihoda, ostalih rashoda i poreza na dobit. Ovakav rezultat predstavlja mjeru koja se dostavlja rukovodstvu Društva u svrhu donošenja odluke o alociranju resursa tom segmentu i ocjenjivanju njegovih performansi.

Iznos dobiti prije oporezivanja, u bilansu uspjeha javnih usluga u vezi je sa specifičnim (obračunskim) kategorijama prihoda koja nemaju svoj sučeljeni rashod u bilansu uspjeha za 2019.godinu. Najveći dio ovih evidentiranih prihoda odnosi se na sredstva koja je osnivač uplatio Poreskoj upravi po osnovu reprograma poreskog duga Opštine Budva, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Budva na dan 31.12.2014. godine, a čija je dinamika obuhvatala period decembar 2015 – jun 2020. Troškovi tih poreza i doprinosa, kao i pripadajuće obaveze, knjiženi su prije 31.12.2014, kako je protokolom o reprogramu i definisano.

23. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupalo u poslovne odnose sa povezanim licima i to su:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva ;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

U toku 2019. i 2018. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	EUR-a	
	2019.	2018
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	25,892	12,824
	25,892	12,824
Ostali poslovni prihodi		
- matično društvo	875,000	811,293
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica		1,000
	875,000	812,293
NABAVKE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	2,939	3,697
	2,939	3,697
POTRAŽIVANJA I PLASMANI		
Potraživanja od kupaca:		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	478	98
	478	98

Druga potraživanja:

- matično društvo	84,165	84,165
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	242,106	242,106
	<u>326,271</u>	<u>326,271</u>

Aktivna vremenska razgraničenja

- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	67,855	67,560
	<u>67,855</u>	<u>67,560</u>
	<u>394,604</u>	<u>393,929</u>

OBAVEZE

Obaveze za primljene avanse:

- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	2,107	12,108
	<u>2,107</u>	<u>12,108</u>

Obaveze prema dobavljačima:

- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	15,350	14,339
	<u>15,350</u>	<u>14,339</u>

Pasivna vremenska razgraničenja:

- matično društvo	312,301	340,177
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica		
	<u>312,301</u>	<u>340,177</u>
	<u>329,758</u>	<u>366,624</u>

Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Savjeta ustanove. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	EUR-a	
	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
Zarade - direktor	24,301	23,747
Naknade - Savjet ustanove	17,871	17,588
	<u>42,172</u>	<u>41,335</u>

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika

24. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

25. PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 I Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 47/17 I 52/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

26. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2019. i 2018. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze (Napomena 3 i 8).

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović

V. Asanović



Direktor:

Rade Tabaš

Tabas R



IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA
RADIO TELEVIZIJE BUDVA
ZA 2019. GODINU

Budva, jul 2020.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	OPŠTI PODACI	4
3.	ORGANIZACIJA POSLOVANJA.....	6
3.1.	TELEVIZIJA BUDVA	6
3.2.	RADIO BUDVA.....	6
4.	INFORMACIJA O RADU – OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI	8
	TELEVIZIJA BUDVA.....	8
	RADIO BUDVA	10
	PORTAL RTVBUDVA.ME	12
5.	STRUKTURA ZAPOSLENIH	16
6.	UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	17
6.1	UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA	17
6.2	PORESKI RIZICI.....	18
7.	PRODAJA I MARKETING.....	19
	Plan prihoda i aktivnosti Sektora marketinga u 2020.godini.....	22
8.	ULAGANJA U TEHNIKU	23
9.	PRIHODI	24
10.	RASHODI	27
	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	27
	TROŠKOVI RADA.....	28
	TROŠKOVI USLUGA	30
	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	31
	OSTALI POSLOVNI RASHODI	32
	OSTALI RASHODI.....	33
11.	REZULTAT	33
12.	FINANSIJSKI ISKAZI.....	34

1. UVOD

Odlukom br. 0101-215/1 od 10. aprila 2012. godine Skupština Opštine Budva formirala je Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ koje je registrovano 02. septembra 2013. godine i pod brojem 5-0670809/001 upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Prema osnivačkom aktu, Radio Televizija Budva je pravni sledbenik dva pravna subjekta: „Radio Budva“ i „Televizija Budva“, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika. Pravni prethodnik Radio Budva 2. septembra 2013. godine brisan je iz Centralnog registra privrednih subjekata, a njegov matični broj dodeljen je novoosnovanom Društvu. Za pravnog prethodnika „Televizija Budva“, do kraja 2019. godine proces gašenja nije okončan.

2. OPŠTI PODACI

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa „Radio Budva“ i Javnog radio-difuznog servisa „Televizija Budva“. U skladu sa aktom o registraciji Društva kod nadležnog Privrednog suda osnovna djelatnost je proizvodnja i emitovanje radio i televizijskog programa.

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter „RADIO TELEVIZIJA BUDVA“ Budva obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Vrsta pravnog lica: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU;

Sjedište Društva: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put b.b. (13. Jul b.b);

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV registracioni broj: 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809;

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Osnovnu djelatnost Društvo obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u Njegoševoj ulici, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b). Djelatnost lokalnog javnog emitera Društvo obavlja na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa „Televizija Budva“ i Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Budva“ koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013. godine, na osnovu Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gore br. 46/10; br. 40/11, br. 53/11, br. 6/13, br. 55/16 i 92/17).

Organe upravljanja, saglasno Statutu Društva, čine Savjeta i Izvršni direktor. Članovi Savjeta su:

Tomović Dragana, predsjednica Savjeta

Dapčević Vladimir, član Savjeta

Đorđe Jelenković, član Savjeta

Kostadinović Lidija, član Savjeta i

Radulović Sandra, član Savjeta.

Izvršni direktor Društva, na dan 31.12.2019, je Tabaš Rade, a finansijske iskaze, u kontinuitetu od 1994. godine, priređuje Valentina Asanović.

Evidentiranje nastalih poslovnih promjena, te procjene budućih poslovnih događaja, predmet su redovnih revizija.

Finansijske iskaze RTB sastavlja u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o računovodstvu u javnom sektoru ("Službeni list RCG" br. 66/2019), Zakonom o računovodstvu ("Službeni list RCG" br. 52/2016), Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG" br. 65/01, 12/02, 80/04, "Službeni list CG" br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16), Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG" br. 46/10, 40/11, 55/16 i 92/17) i podzakonskim aktima. Rukovodstvo Lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva" odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Ova odgovornost obuhvata kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed prevare i greške, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima. Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva odgovorno je i za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, uključujući i odredbe zakona i propisa na osnovu kojih su transakcije i iznosi objavljivani u finansijskim izvještajima.

3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Radi lakše raspodjele radnih zadataka i utvrđivanja nivoa odgovornosti, društvo je organizovano u tri osnovne cjeline: TV Budva, Radio Budva i Opšte (zajedničke) službe. Zajedničke službe Radio Televizije Budva čine: služba marketinga, služba opštih i pravnih poslova, služba portala i služba računovodstva.

3.1. TELEVIZIJA BUDVA

Svoju osnovnu djelatnost – proizvodnja i emitovanje televizijskog programa, TV Budva organizuje i izvršava u poslovnim prostorijama koje su, prema uvidu u list nepokretnosti broj 332, na čestici broj 2858 KO Budva, evidentirane kao vlasništvo Opštine Budva.

Eksperimentalno emitovanje programa, Televizija Budva započela je 15. juna 1998. godine. Postavljena je i opremljena kao vrlo moderna i tehnički vrlo dotjerana mediteranska televizija, sa visokim profesionalnim standardima. Osim svoje uloge kao javnog servisa, bila je osposobljena i za produkciju i postprodukciju muzičkog i igranog programa, kao i organizaciju festivala koji su, tih godina, postojali u Budvi. S obzirom na to da je eksperimentalni period procijenjen vrlo uspješnim, Skupština Opštine Budva je odlučila da pristupi i formalnom osnivanju preduzeća TV Budva. Odlukom o osnivanju TV Budva, broj 0101-322/1-99 („Sl. List Opštine Budva“ broj 1/99) zaključen je eksperimentalni period i ušlo se u proces formiranja i registracije. Konačno, 17. maja 1999. godine zaključen je Ugovor o osnivanju društva između Opštine Budva i preduzeća ITP Komuna iz Beograda. Osnivački ulozi u kapitalu TV Budva bili su: 1) Opština Budva sa 82,20 % i 2) ITP Komuna – Beograd sa 17,80% osnivačkog kapitala. Nakon procjene tržišne vrijednosti TV Budva je prihvatila ovakvu podjelu koju je izvršila Agencije RCG za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, te prihvatila ovakvu podjelu osnivačkog uloga svojom odlukom 0101-333/1-99 od 5. maja 1999. godine. Potom, odlukom Skupštine Opštine Budva broj 0101-959/1 od 23. maja 2003. godine („Sl. List Opštine Budva“ broj 4/93) Opština je, za iznos od 407.968 US \$ otkupila cjelokupni dio osnivačkog uloga ITP Komuna i postala vlasnik kapitala TV Budva.

3.2. RADIO BUDVA

Radio Budva je, najprije pod okriljem Kulturnog centra, prve vijesti poslao u etar 1. jula 1988. godine. Ova medijska kuća je bila i ostala izvor blagovremenih servisnih informacija od značaja za građane i privredu budvanske opštine. Radio Budva posluje u zgradi BSP-a, u ulici 13. Jula (Jadranski put b.b), u prostorijama koje se, prema listu nepokretnosti broj 2707, pod brojem 1260 KO Budva, vode kao vlasništvo „Budva – Sveti Stefan – Petrovac, DP za konsalting i inženjering Budva“ (BSP d.o.o. Budva). Iako je namjenski rađen za poslovanje Radio Budve i opštih službi, ovaj prostor nije uknjižen na osnivača, Opštinu Budva, a do danas nije izvršen prenos vlasništva ili bar preneto pravo korišćenja Radio Televiziji Budva.

Radio Budva emituje program na dvije frekvencije: 98,7 MHz preko repetitora Spas i 106,0 MHz preko repetitora Velji Grad iznad Bara.

U istom prostoru, „u zgradi BSP-a“ smještene su i zajedničke službe Radio Televizije Budva: služba marketinga, služba opštih i pravnih poslova, služba računovodstva i služba portala.

Organe upravljanja, saglasno Statutu Društva, čine izvršni direktor i Savjet Radio Televizije Budva.

4. INFORMACIJA O RADU – OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI

TELEVIZIJA BUDVA

Kalendarska 2019 godina započeta je radno. Tokom trajanja programa na trgu, povodom Novogodišnjih praznika, svih večeri realizovan je živi program, uključenja, i prenos koncerata. Program je realizovan u samostalnoj režiji i upravo je program TV Budva tih večeri bio najgledaniji. Napravljena je rekapitulacija prethodne godine, rađen je i popodnevni program sa različitih lokacija i svi zaposleni su još jednom dokazali da imaju kapaciteta da rade i mnogo složenije poduhvate od onih koji se vezuju za rad lokalne televizije.

Januar mjesec je period kada su (zbog zimskog raspusta i godišnjih odmora) aktivnosti smanjene, tako da je tokom većeg dijela januara fokus bio na održavanju informativnog programa odnosno POLISA i jutarnjeg programa pod nazivom »Jutrom iz Budve«, dok se do februara radilo na pripremi emisija koje su se realizovale u narednom periodu početkom mjeseca.

Februar nas vraća u uobičajen radni ritam. Emisija »Jutrom iz Budve« trajala je puna dva sata, termin emitovanja od 07:00 do 09:00 i reprizni popodnevni od 14:00 do 16:00. Repriziranje jutarnjeg programa radi se iz praktičnih razloga jer su analize o praćenju programskih sadržaja pokazale da je puno gledalaca i van Budve, koji program prate upravo u tom terminu.

Emisija Pregled, sa aktuelnostima iz Crne Gore, regiona i svijeta, gdje su u kratkoj formi emitovane fleš vijesti u tri termina.

U popodnevnim satima tri puta nedjeljno uživo iz studija TV Budva od 17:05 h realizovana je emisija »Čakule«, u trajanju do 45 minuta. Format emisije kolažno zabavnog tipa zadovoljen je ovim segmentom sa gostima iz svih sfera društvenog života.

Od večernjih emisija emitovane su: »Sport Time – emisija o sportu koja standardno ide ponedjeljkom od 20:00 h. U pitanju je emisija sa najaktuelnijim dešavanjima iz svijeta sporta, kako u Budvi, tako u regionu i šire.

Utorkom od 20:00 h emitovana je emisija sa dugim stažom – »Mediterraneo«. Prepoznatljiva emisija o turizmu reportažnog tipa u trajanju od 50 minuta.

Tokom sezone januar – jun srijedom su se smijenjivale dvije emisije »Problem« i »Naša prava«, naizmjenično svake druge srijede od 20:05 h. Emisija »Problem« u vezi sa najaktuelnijim pitanjima iz našeg grada, a »Naša prava« posvećena temama i problemima savremenog sindikalizma.

Četvrtak je bio rezervisan za emisiju Dijalog, koja je kasnije pomjerena za petak zbog preklapanja sa emisijama sličnog karaktera na drugim televizijama, a bavila se političkim pitanjima kako lokalno tako i na nivou države.

Četvrtkom od 20:00 h sati realizovana je emisija »Amfiteatar«, o popularnoj kulturi namijenjena mlađim gledaocima, drugačijeg senzibiliteta.

Subotom u prijedpodnevnom terminu je » Dječiji val » emisija za najmlađe koja je rađena u saradnji sa našim vrtićima i mališanima polaznicima vrtića.

Emisija »Feral« o moru, ribolovu i nostalgičnim pričama iz Budve. Termin emitovanja je nedjelja u 11.00h

Maj je protekao u znaku velikih karnevalskih svečanosti nakon kojih smo se vratili na uobičajenu programsku šemu.

"NAŠE LJETO" je obilježilo ljetnju sezonu. Emisija po kojoj je TV Budva postala prepoznatljiva i u regionu radili smo od 15. 7. do 1. 9. što je bio naporan tempo za sve zaposlene. Tokom skoro 50 dana – svakodnevno su emitovani prilozima sa naše rivijere, u gostili smo puno kulturnih i javnih radnika ali i prošetali Crnom Gorom i prikazali sve njene ljepote. I u sezoni 2019, kao i prethodnog ljeta emisija je rađena u saradnji sa BN televizijom. To što smo bili oslonjeni isključivo na vlastite tehničke i kadrovske resurse, usložnjavalo je proces rada od snimanja do montaže i emitovanja. Osim što je program bio dostupan na teritoriji Crne Gore, emitovan je na sve tri platforme BN: satelitskoj, zemaljskoj i kablovskoj te je na taj način bio mogao da se prati na prostoru od Amerike do Australije.

Svakoga radnog dana standardno nakon POLISA, emitovana je HRONIKA GRAD TEATRA sa pregledom najznačajnijih dešavanja na Budvanskoj festivalskoj sceni sa najznačajnijom kulturnom manifestacijom u gradu koji ima tradiciju preko trideset godina.

Pošto ljeti TV Budva ima povećan obim posla – septembar je mjesec kada se proizvodnja programa odvija otežano zbog odmora, te smo prinuđeni taj period da iskoristimo da pripremamo jesenju šemu koja je počela da se primjenjuje sa nekim izmjenama od oktobra.

Do kraja godine šema je malo inovirana a određeni sadržaji su se uveli postupno.

»**Jutrom iz Budve**« – od 07:00 do 09:00

»**Pregled**« – u tri termina – 12.00, 18.00 i 21.00

»**Problem**« – od oktobra emitovana svake srijede, od 20.05

»**Naša prava**« - petkom od 20:05

»**Litera**« – kratka forma o književnosti i čitanju, radnim danima prije Polisa a nakon crtanog filma

»**Bokeljski dir**« – emisija koja svakog drugog petka prati dešavanja iz Boke, Herceg Novi, Tivat i Kotor u trajanju od trideset minuta.

»**Moja profesija**« – emisija o ljudima koji su uspješni u svojim zanimanjima i koji svoju ljubav prema poslu dijele i sa našim gledaocima.

ZAKLJUČAK

Televizija Budva je u sklopu sistema RT Budva imala uspješnu godinu. Ono što vidimo i dalje kao veliki problem jeste nemogućnost zapošljavanja novinara i saradnika – kako bi na taj način sadržajno obogatili program, što je neophodno jer je televizija

specifičan medij jer je prije svega i audio i vizuelno sredstvo komunikacije i ima svoja pravila u načinu predstavljanja određenih sadržaja.

Uprkos svemu TV Budva je ostvarila programske zadatke i u 2019. godini pored navedenog realizovan je i niz posebnih emisija – a to su; Skupštinske hronike, debatne emisije, reportaže i posebni intervjui.

RADIO BUDVA

Radio Budva je lokalna radio stanica u okviru RTB, koja se svakodnevno, tokom dvanaest sati programa uživo od 8 do 20h, bavi aktuelnim društveno-političkim, kulturnim, sportskim i dugim lokalnim temama.

Program je kolažnog tipa i čine ga: informativni, jutarnji, dnevni i večernji program, vijesti, gostovanja u studiju, telefonska uključanja sa terena, snimljeni prilozi, centralne dnevno informativna emisija Budvanska Hronike i autorske emisije. Shodno aktuelnostima realizovani su okrugli stolovi i posebne emisije iz turizma, medicine, obrazovanja, kulture sa redovnim obilježavanjem svih datuma posvećenih invalidnim licima i civilnom sektoru.

Tokom 2019.god. saradjivali smo sa RCG kroz emisije "Zajednički talas" i "Radoznalica", po potrebi sa lokalnim radio stanicama sa Crnogorskog primorja i tokom ljeta kroz telefonska uključanja u Radio Novi Sad, Radio Beograd, Radio B92, Radio Kragujevac, Radio Niš i druge medijske kuće.

Tokom programa reemitovali smo svakodnevno Vijesti Slobodna Evropa u 13,30h i povremeno /tokom zimskih mjeseci/ i Novosti dana RTV CG u 15,30h

Tokom 2019.godine, realizovan je usvojeni predlog programa od strane Savjeta RTB, te je emitovan iz studija od 8 do 20h, dnevni program: jutarnji servisni blok, AMSCG, pregled štampe, tema jutro, aktuelnosti dana, gostovanja u studiju, reportaže sa terena, hit dana, nagradne igre, tematski blokovi iz sporta, kulture, medicine, obrazovanja, za NVO, za osobe sa posebnim potrebama i sl., vijesti, mali oglasi, Budvanska hronika i od 20 do 08 h iz režije Radio Budve, muzičko, ekonomsko propagandni program.

Tokom 12-satnog programa sopstvene produkcije, tematski su bile pokrivene sve ključne oblasti: politika, društvo, turizam, ekonomija, obrazovanje, medicina, kultura, sport, zabava i dr., obilježeni svi značajni datumi iz ovih oblasti, emitovani prilozi sa skupova, seminara, kongresa i manifestacija, realizovana telefonska uključanja sa terena, tematski obrađivane aktuelne teme, praćene i direktno prenošene sjednice SO Budva, u studiju realizovani razgovori sa čelnicima lokalne samouprave, sekretarima Sekretarijata, direktorima i stručnjacima ustanova i preduzeća, poslenicima turističkih i privrednih subjekata, sportistima, prosvetnim radnicima, talentovanim učenicima, glumcima, rediteljima, slikarima, književnicima i svima onima koji svojim radom, angažovanjem i djelovanjem doprinose društvenoj zajednici, kao i sa drugima za čije gostovanje bi postojao aktuelan i opravdan povod.

Tokom 2019 godine održano je više redovnih i nekoliko vanrednih i sjednica po hitnom postupku kao i svečana sjednica SO Budva, povodom Dana opštine Budva, koje su sve direktno prenošene u programu Radio Budve i putem portala Radio Budva Live.

Od programskih sadržaja, koncipiranih po emisijama, najslušaniji segment je dnevno informativna emisija Radio Budve "Budvanska hronika", zatim jutarnji i prijepodnevi program kao i autorske emisije.

BUDVANSKA HRONIKA – radnim danima od 14,30 i repriza u 17,30h

NAŠIM GRADOM – radnim danima od 10 do 12h

TEMA DANA – aktuelna tema lokalnog nivoa, otvoreni telefoni, pitanja slušalaca

GOST PROGRAMA – opravdanim povodom, gostovanje jednog ili više sagovornika

Autorska emisija iz sporta »Asistencija« je realizovana petkom od 12h i reprizno od 18,30h.

Emisije muzičkog programa: **Carstvo ljubavi**, muzika za djecu, subotom i za tinejdžere, nedeljom i **Emisija TOP 44** – muzička emisija sa emitovanjem najnovijih hitova inostrane i zabavne muzike uz najave i obrazloženje za ulazak u top 44. Emituje se nedeljom od 14h u trajanju 4 sata i reprizno subotom od 14h.

Jednom mjesečno je realizovan „Otvoreni studio“ tj.okrugli stolovi na aktuelne teme, društveno političke, komunalne teme iz mjesnih zajednica, emisije za osobe sa smetnjama u razvoju, za manjine i drugo.

Tokom prve polovine 2019.g program je emitovan po ustaljenoj šemi dok smo kao i svake godine od 1.jula do 1.septembra realizovali ljetnji program, prilagodjen turističkoj sezoni uz dodatne emisije: **"Ljeto uz Radio"** /emisija kolažnog tipa/, **"Hronike Grada teatra"**, **"Kuda večeras"** i u saradnji sa RTV Crne Gore **"Zajednički talas"** i **"Kulturni matine"**. Nakon ljetnjeg programa, posljednja četiri mjeseca 2019 godine su realizovane kao tokom prvih pola godine.

Statistički sumirano, tokom dnevnog programa od 10 do 14h u prosjeku je realizovano: po 2 ili više gostovanja u studiju, 3 telefonska uključanja, 2 priloga sa terena i po 2 montirana priloga. Tokom poslijepodnevnog programa realizovano je po 2 ili više gostovanja ili telefonskih uključanja i u dnevno informativnoj emisiji „Budvanska hronika“ od 5 do 7 priloga, što u prosjeku iznosi **dnevno** od 9 do 11, **sedmično** oko 80, **mjesečno** oko 250 i **godišnje** oko 4 000 **novinarskih priloga**.


Telefonske linije su otvorene tokom svih gostovanja u studiju, te su zaposlene u redakciji i studiju imale kvalitetnu saradnju sa slušaocima a sve sugestije, kritike i pohvale koje stižu mejlom ili telefonom, prihvataju se i prilagođavaju potrebama onih, zbog kojih i postoji ovaj lokalni medij a to su slušaoci koji su Radio Budvi vjerni od 1.juna 1987.godine kada je nakon višemjesečnog eksperimentalnog rada, zvanično i počeo sa radom.

PORTAL RTVBUDVA.ME

Puno vremena i truda uloženo je u dodatno informisanje putem sajta "Radio Televizija Budva". Na zadovoljstvo zainteresovanih lica širom svijeta, portal je ponudio 24 sata audio programa Radio Budve, snimke emisija TV Budva i aktuelne informacije praćene galerijom fotografija.

S obzirom na multimedijalnost portala ovaj sadržaj je obogaćen i inoviran, budući da dnevna informativna produkcija iznosi između dvadeset i četrdeset informacija iz svih oblasti života grada i regiona, sa akcentom na lokalne vijesti.

Potvrdu čitanosti sajt ima u zabilježenim rekordnim posjetama korisnika internet usluga tokom protekle godine.




U 2019. godini sajt Radio Televizije Budva imao je blizu million posjeta, tačnije 956,300 od strane 335,002 različitih korisnika. Ukupno je pregledano 1,536,711 članaka na sajtu. U odnosu na 2018. godinu, sajt je tokom prošle zabilježio je za 72.70% bolju posjećenost i za 61.64% više otvorenih članaka, što je veliki uspjeh za ovako kratak vremenski period.

Izveštaj o radu u protekle dvije godine prikazan putem grafikona:



Ovaj procenat znatno raste i u tekućoj godi

Najviše posjeta zabilježeno je iz Crne Gore – 60.97%. Slijede Srbija 17.11%, SAD 5.18%, BiH 4,30%, Hrvatska 1,78%.



Sajt najviše otvaraju sa mobilnih uređaja – 79.82%, što navodi na razmišljanje o izradi i specijalizovane aplikacije, koja je dio plana za 2020. godinu.

Zahvaljujući društvenim mrežama (Facebook, YouTube, Twitter i Instagram) preko kojih se postavljaju svi članci, emisije ali i zanimljivosti sa snimanja, uspostavlja se lični odnos sa pratiocima. Potvrda dobrog rada stiže u vidu komentara i poruka na ovim mrežama.


Poslednjih par godina postalo je gotovo obavezno da kompanije redovno održavaju svoje stranice na društvenim mrežama, jer postoji sve više korisnika koji provode mnogo vremena na društvenim mrežama i mnogi od njih smatraju da ukoliko vas tamo nema da "ne postojite". Zvuči oštro, ali je razumljivo, jer su društvene mreže postale dio našeg svakodnevnog života i svojim prisustvom na njima pokazujete da ste aktivni i da idete u korak sa vremenom.

U prilog tome govore i podaci da na fejsbuku i instagramu imamo znatno povećan broj pratioca u prošloj godini u odnosu na 2018.

Početkom 2018. godine na fejsbuku smo imali oko 4.000 pratioca, dok je na instagramu bilo oko 1.100, ta brojka je danas znatno veća i ona sada na fejsbuku iznosi 15.725, a na instagramu 5.418, s tim da ovaj broj svakodnevno raste.

Dakle, za godinu dana broj pratioca na fejsbuku porastao je za više 10. 000 hiljada, a na instagramu za 4.318.

Posjeta na fejsbuku i instagramu u protekle dvije godine:



Česte poruke proslijeđene portalu "Radio Televizija Budva" iz grada i sa raznih svjetskih destinacija potvrda su dobrog rada redakcije sajta i RTB i potrebe ovakvog načina informisanja.

Nadamo se da ćemo u 2020. godini korisnicima dodatno poboljšati iskustvo informisanja na portalu RTV Budva, kako bi im olakšali navigaciju kroz sajt da bi što lakše došli do informacija koje ih zanimaju.

5. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Prosječan broj zaposlenih u Društvu u 2019. godini iznosi 54, a na kraju poslovne godine 55. Po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, na dan 31.12.2019. godine angažovano je 45, a na određeno vrijeme 8 poslenika.

Tabela 5.1: Prosječan broj zaposlenih u 2019.

Segment Društva	2019.	2018.
Radio – proizvodnja i emitovanje	6	6
Televizija – proizvodnja i emitovanje	14	13
Tehnička služba	20	20
Marketing i prodaja	3	3
Opšte i administrativne službe	11	11
Ukupno:	54	53

Tabela 5.2: Stepen obrazovanja zaposlenih

Stepen obrazovanja	2019.	2018.
I stepen obrazovanja	2	2
II stepen obrazovanja	-	-
III stepen obrazovanja	6	6
IV stepen obrazovanja	16	16
IV-2 stepen obrazovanja	4	4
VI stepen obrazovanja	6	6
VII stepen obrazovanja	17	16
VII-2 stepen obrazovanja	3	3
Ukupno:	54	53

6. UPRAVLJANJE RIZICIMA

6.1 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom (kamatnom) riziku, kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavanju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbjegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

U svom poslovanju Društvo je izloženo tržišnom riziku koji se javlja kao **devizni rizik** i **rizik od promjene kamatnih stopa**. Društvo nije izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta (**devizni rizik**), s obzirom na činjenicu da svoje poslovanje obavlja u funkcionalnoj valuti okruženja. Društvo je izloženo riziku promjene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Takođe, Društvo je izloženo **kreditnom riziku** koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi za rezultat imalo finansijski gubitak. Kreditni rizik prvenstveno obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima. Služba marketinga i finansija se trude da posluju sa kreditno sposobnim partnerima, i na osnovu boniteta kupca utvrđuje iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, a u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva.

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru. Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.

6.2 PORESKI RIZICI


Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja, predmet su pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućenom propisivanje kazni i zateznih kamata. Crna Gora trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa.

Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobitak i poreze na zarade (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima koji ne zavise od rezultata poslovanja. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

7. PRODAJA I MARKETING

Prihodi ostvareni prodajom sopstvenih usluga u 2019. godini iznose 138.483,82 EUR (neto realizacija) što iznosi 92 % planiranog. Razlog ovakvog rezultata marketinških aktivnosti je odraz ekonomske krize u oblasti marketinga direktnim smanjenjem izdataka za reklamu.

Grafikon 1: Odnos planiranih i realizovanih prihoda u 2019.godini




Izvor: Autor

Rad Sektora marketinga bio je usmjeren na obezbjeđivanju svih potrebnih uslova za nesmetano funkcionisanje sektora, koordinaciju poslovanja organizacionih jedinica u cilju još efikasnijeg poslovanja, rad na unapređenje i kontrolu sprovođenja poslovnih procesa unutar Sektora marketinga. Sektor marketinga i prodaje je u 2019.godini nastavilo sa aktivnostima:

- dalje usmjeravanje pažnje i kontaktiranje svih značajnijih marketinških agencija i potencijalnih partnera
- o planiranju i realizaciji marketinških aktivnosti sa ciljem povećanja prihoda i podizanje ugleda RTB kroz jačanje korporativnog imidža
- o realizovanju medijskih sponzorstava manifestacija iz oblasti kulture, sporta...
- sačinjavanje ponuda i posebnih kalkulacija za prodaju programa iz produkcije RTB
- usklađivanje naših proizvoda/usluga sa potrebama oglašivača
- praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje, kupovine i razmjene programa.


Grafikon 2: Prikaz kretanja marketinških prihoda u 2019.godini u odnosu na 2018.g.



Izvor: Autor

Prihodi u 2019.godini belježe tendenciju rasta u periodu ljetnjih mjeseci .U mjesecu oktobardolazi dopada prihodašto je posledicaeksternih faktora u poslovanju a vezani su za opšte uslove privređivanja , dok kraj godineprati rast prihoda.U 2019.godini Služba marketinga je zaključila ukupno 60 ugovora o poslovnoj saradnji i sponzorstvu.

Grafikon 3: Struktura ukupnih prihoda ostvarenih u 2019.godini



Izvor: Autor

U strukturi ukupnih prihoda, reklamne poruke emitovane na Radio Budvi iznosile su cca 34.000,00€, na Televiziji Budva ostvaren je prihod od cca 48.000,00€, prihodi od paketskih usluga RTB cca 82.000,00€.

Služba marketinga poseban akcenat stavila je na promociju i jačanje imidža RTB sa zadatkom da doprinese kvalitetnijoj programskoj ponudi Radija i Televizije Budva kao i Portala RTB, stvaranju pozitivnog imidža kuće i unapređenju interaktivnosti između naših kućnih korisnika i sluga. U tom smislu ističemo projekte „Naše ljeto” i „Izbor za najljepši novogodišnji izlog”. Vođeni konceptom društveno odgovornog poslovanja – ovaj koncept podrazumjeva odgovornost prema privrednim subjektima, lokalnoj zajednici od kojih se dobija profit i postavljanje prema njima na socijalno odgovoran i etičan način organizovali smo navedene projekte.

1. „Naše ljeto”- Projekat „Naše ljeto” Radio Televizija Budva je realizovala u saradnji sa Radio Televizijom Bijeljina u periodu od 15. jula do 31. avgusta. Za realizaciju ovako zahtjevnog projekta moramo pomenuti da nije izostala pomoć naših vjernih partnera, u prvom redu ističemo Turističku organizaciju opštine Budva kao generalnog sponzora, zatim HG Budvanska rivijera, Mega promet, Morsko dobro, Black& White... koji su podržali projekat. Projektom „Naše ljeto” dodatno je afirmisana turistička ponuda Crnogorskog primorja i gledaocima u regionu dodatno približila turistički proizvod i sve ljepote Crne Gore. Radio Televizija Budva će i u budućnosti svoju programsku orijentaciju usmjeriti na afirmaciju turističkih i kulturnih potencijala naše zemlje.
2. „Izbor za najljepši novogodišnji izlog”- Cilj akcije je podsticanje preduzetništva, animiranje vlasnika radnji i poslovnih prostora da ukrašavanjem izloga svojih lokala daju doprinos prazničnoj atmosferi u gradu. Važna je i zbog očuvanja imidža grada jer je Budva metropola po svim karakteristikama, kako turističkim tako i kulturnim. Dugujemo zahvalnost preduzeću Mediteran reklame, Turističkoj organizaciji opštine Budve za pruženu podršku u realizaciji ovog projekta.

U svrhu promocije programa RTB, konstantno komuniciramo sa ostalim medijima, u prvom redu štampanim, u smislu preporuka sadržaja kao i svakodnevno objavljivanje programske šeme u dnevnim novinama.

Uprkos sve konkurentnijem tržištu, uspjeli smo da zadržimo dosadašnje komitente, privukli smo određeni broj novih, tako da smo pored smanjenim budžetima oglašivača namjenjenih RTB uspjeli da zadržimo zavidan broj emitovanja.

Plan prihoda i aktivnosti Sektora marketinga u 2020.godini

Marketinški prihodi u 2020. godini projektovani su u iznosu od 160.000€. Planirani iznosi prihoda utvrđeni su na osnovu predloženog programsko produkcionog plana u 2020. godini i činjenice da će se održati redovni parlamentarni i lokalni izbori. U marketinške prihode ulaze prihodi od oglašavanja, sponzorstva, reemitovanja programa, tehničkih usluga i drugi komercijalni prihodi koje RTB ostvaruje na tržištu. Stabilnost i redovna dinamika priliva ovih sredstava su garant stabilnosti u poslovanju RTB. Da bi se realizovao planirani prihod potrebno je i dalje raditi na obezbjeđivanju kvalitetnog i marketinški orijentisnog programa kao i na poboljšanju slušanosti i gledanosti našeg medija.

Sektor marketinga će u 2020.godini nastaviti sa sledećim aktivnostima:

- Obnavljanje i unaprijeđivanje saradnje sa najvećim oglašivačima iz prethodne godine
- Usmeravanje pažnje i kontaktiranje svih marketinških agencija
- Afirmisanje naših prednosti konkrentne cijene i multimedijalnost
- Stavljanje u centar nove proizvode (nove pakete oglašivačima)
- Promocije sponzorisanih emisija
- Jačanje tržišne pozicije i imidž RTB
- Praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje i kupovine
- Povećanje naplate potraživanja od marketinških aktivnosti
- Nabavka filmskog, serijskog, dokumentarnog i animiranog programa koji će poboljšati kvalitet i podići atraktivnost programa RTB

Aktivnosti Sektora marketinga u 2020. godini biće usmerena i na kontaktiranje emitera na teritoriji Crne Gore, u regionu i okruženju, a u cilju plasiranja i razmjene programa i kablovskih distributera radi distribucije programa RTB.

Posebnu pažnju posvetićemo marketinškim aktivnostima na prezentaciji sopstvenog programa, organizaciji marketinških kampanja, prevashodno širenju marketinških aktivnosti na ostale gradove Crne Gore. Pozitivan pravac razvoja takodje planiramo da nastavimo i kada je u pitanju afirmacija marketinške produkcije: priprema reklamnog programa za emitovanje, kao i njegovo arhiviranje, izrada promotivnih spotova vlastitog programa, izrada spotova, reportaža i sl. za potrebe trećih lica.

Radi poboljšanja znanja, vještina i kompetencija zaposlenih potrebno je raditi na stručnom usavršavanju praćenjem marketinške prakse, stručne literature, važećih zakonskih propisa, edukacijom kadra kroz seminare i obuke, što je od velike važnosti za profesionalno obavljanje posla.

8. ULAGANJA U TEHNIKU

RT Budva je u 2019. godini realizovala, uz pomoć kapitalnog budžeta Opštine Budva, tender za nabavku opreme za digitalizaciju raijske tehnike, dijela televizijske tehnike i emisije opreme radija. Druga faza digitalizacije RTV Budva sastojala se od potune rekonstrukcije radijske režije i studija (nabavka i postavljanje digitalne opreme), digitalizacija audio sistema u režiji TV Budva, nabavka mobilnog 4G linka za uključanja uživo, nabavka i postavljanje novog emisionog sistema na lokaciji Velji Grad na frekvenciji 106MHz (antene i predajnik) i dopuna digitalnog TV sistema postavljenog u 2018. godini. Nabavljena je i puštena u rad sledeća oprema:

1. Calrec MU6410 (mali soft panel za mutiranje u studiju)	1kom.
2. Calrec UR 6500 Core	1kom.
3. Calrec IM6413+M Fafer panel	2kom.
4. Cisco switch 10 port	1kom.
5. Axel Tech PHONEX D2 MKII	2kom.
6. Axel Tech Tiger E5 MPX-DRS coder	1kom.
7. Axel Tech FALCON Digital Fm Audio Procesor	1kom.
8. Yerllotec Mikrofonska ruka YT3105, YT3216	4kom.
9. Neumann BCM 705 mikrofoni	4kom.
10. Sony MDR7506/1 Profesionalne slusalice	4kom.
11. PlayOut racunar AMD Razyen 3,1GHz	2kom.
12. Elenos ETG 1000 FM Transmitter	1kom.
13. Yagi antena TelecFe AJ37/16	2kom.
14. TelecFe antenski Razdjelnik DV 4 7/16	1kom.
15. Socomec NRT2 UPS napajanje	2kom.
16. JBL MKII 308P aktivni zvucnik	2kom.
17. JBL MKII 306P aktivni zvucnik	2kom.
18. JBL MKII 305P aktivni zvucnik	4kom.
19. Time Machines 760 - digitalni sat	2kom.
20. Mobile Viewpoint 4G prenosivi link	1kom.
21. BlackMagic DeckLink Quad2 - video kartica	1kom.
22. Yamaha 24 Channel TF3 Digitalni audio mikser	1kom.
23. LINX Technik O DB Bi-direkcioni SDI/Fiber Transciever	2kom.
24. LINX Technik OTX 1812 SDI to Fiber Optic TRANSMITTER	1kom.
25. LINX Technik ORX 1802 Fiber Optic to SDI TRANSMITTER	2kom.
26. Montaža - Računar i7	2kom.
27. Sony PXW-Z190 Camcorder 4K, 3 CMOS sensor	2kom.
28. Sony BP-U60- Baterije za camcorder	2kom.
29. BlackMagic CONV HS24K8G HDMI to SDI6G	3kom.

9. PRIHODI

Tabela: Rekapitulacija prihoda

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u ukupnim prihodima	Prethodna godina	Index 2019/2018.
Prihodi iz Budžeta Opštine za 2019. (prilivi na žiro-račun)	722.872	71,31	660.297	109
Budžetski prihod za reprogram poreskog duga – pl. anuiteta Poreskoj upravi za 2019.	106.182	10,48	84.946	125
Ostali poslovni prihodi	41.710	4,11	52.727	79
Državna davanja MRS 20 - Amortizovani dio donacije iz kapit.budžeta za 2018. (99.928 EUR)	19.986	1,97	13.324	150
Državna davanja MRS 20 - Amortizovani dio donacije iz kapit.budžeta za 2019. (99.957 EUR)	1.666	0,16	-	-
Prihodi od prodaje sopstvenih usluga	121.068	11,94	132.971	91
Ostali prihodi	174	0,02	7.108	2
U k u p n o:	1.013.658	100,00	951.373	107

Iznos prihoda evidentiran po osnovu budžetskih davanja za reprogram poreskog duga, nema paralelu na troškovnoj strani. Troškovi po osnovu obračunatih poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada teretili su bilans uspjeha fiskalne godine na koju su se odnosili. U tom periodu (2010 – 2013), veoma loša dinamika izmirivanja obaveza za finansiranje programskih sadržaja, dovela je do akumuliranja dugova prema državi, a bilansi uspjeha tih poslovnih godina završavani su gubitkom u visini neizmirenih obaveza osnivača prema Društvu. Sada, u godinama u kojima se uredno izmiruju obaveze Opštine Budva prema Radio Televiziji Budva, a Društvo redovno plaća obaveze prema državi, sva davanja po osnovu reprograma pojavljuju se i kao višak prihoda nad rashodima.

Pored budžetskih prihoda navedenih u tabeli, na zbirni račun poreza i doprinosa Opština Budva je uplatila i iznos 130.946 EUR po osnovu izmirenja poreskog duga za Televiziju Budva d.o.o, čiji je PIB 02290715.

Prema unaprijed ugovorenoj dinamici, sva dugovanja po osnovu reprograma poreskog duga biće izmirena u junu 2020. godine. Saldo obaveza po osnovu reprograma (2015 – 2020) poreskog duga, na kraju 2019. godine, odnosno do konačne isplate iznosi:

- za pravnog prethodnika Radio Budva d.o.o, PIB 02005492 iznosi 63.709 EUR, a
- za pravnog prethodnika Televizija Budva d.o.o, PIB 02290715 iznosi 78.568 EUR.

Analiza prihoda ostvarenih prodajom sopstvenih usluga opisana je u dijelu Izveštaja o radu službe marketinga i prodaje Radio Televizije Budva.

U skladu sa obavezama proisteklim iz člana 76č, Zakona o elektronskim medijima (Sl. List Crne Gore 92/2017), Društvo ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju iz koje se nedvosmisleno i precizno može utvrditi kako su trošena budžetska sredstva. Po principu »poslovnih jedinica« odvojeni su troškovi vršenja javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga. Pri utvrđivanju metodologije za raspored ovih troškova rukovodili smo se bilansima Društva u periodu 2014. do 2017. godine.

Direktni troškove službe marketinga (troškovi rada zaposlenih u marketingu, troškovi reprezentacije, troškovi reklame i propagande, troškovi agencije za zaštitu autorskih prava i slično) u cjelosti se knjiže na teret Društva i pokrivaju iz sopstvenih prihoda. Za raspored ostalih rashoda primjenjeni su različiti principi, zavisno od vrste troška. Troškovi električne energije, vode, interneta i ostalih komunalnih dažbina podijeljeni su u skladu sa učešćem površine prostora komercijalnih službi u ukupno korišćenoj kvadraturi. Troškovi rada, osim zarada zaposlenih u službi marketinga, knjiže se na teret komercijalnih usluga u visini od 5%, a ostali zajednički troškovi u iznosu od 15%.

U nastavku, prikazan je raspored prihoda i rashoda u Bilansu uspjeha izvještajne godine.

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU PO ODVOJENOM RAČUNOVODSTVU KOMERCIJALNIH I JAVNIH USLUGA RTV BUDVA u periodu I – XII 2019.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	UKUPNO TEKUĆA GODINA		
				KOMERC. USLUGE	JAVNE USLUGE
1	2	3	4	5	6
	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201	1.013.484	138.484	875.000
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	121.069	121.069	-
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	892.415	17.415	875.000
	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	(856.196)	(142.836)	(713.360)
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209	(34.251)	(3.710)	(30.541)
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	(682.697)	(73.716)	(608.981)
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	(27.003)	(1.945)	(25.058)
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	(112.245)	(63.465)	(48.780)

	A. POSLOVNI REZULTAT (201+207)	213	157.288	(4.349)	161.639
66	I FINANSIJSKI PRIHODI	214	-		
56	II FINANSIJSKI RASHODI	215	(183)	(183)	
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214+215)	216	(183)	(183)	-
67, 68, 691 i 692	I OSTALI PRIHODI	217	174	174	-
57, 58, 591 i 592	II OSTALI RASHODI	218	(26.809)	(17.238)	(9.571)
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217+218)	219	(26.635)	(17.064)	(9.571)
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220	130.470	(21.596)	152.068
690 – 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222	130.470	(21.596)	152.068
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223	-	-	-
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nemat. ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229	(12.613)		
721	1. Tekući porez na dobit	230	(10.201)		
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231	(2.412)		
	I. NETO REZULTAT (222+223+229)	232	117.857		
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U AOP-u 206, kao prihod iz budžeta, prezentovan je iznos od 875.000 EUR koji se sastoji od: 722.872 EUR doznačenih na žiro-račun RTB-a; 106.182 EUR za plaćanje poreskog duga po reprogramu; 19.986 EUR na osnovu primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda MRS-20 za amortizovani dio donacije iz kapitalnog budžeta Opštine u 2018. godini; 1.666 EUR za MRS-20, donacije iz kapitalnog budžeta Opštine iz 2019. godine; i iznosa od 24.294 EUR na ime ostalih uplata iz budžeta.

Sva sredstva koja su, iz Budžeta opštine Budva doznačena na račun Radio Televizije Budva, namjenski su utrošena, pretežno za isplatu zarada zaposlenima. Do kraja poslovne godine isplaćene su sve obračunate zarade.

Iznos koji se, u dijelu javnih prihoda, pojavljuje kao dobit prije oporezivanja prevashodno je uzrokovan knjigovodstvenim evidentiranjem plaćanja poreskog duga po planu reprograma Opštine Budva, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Budva na dan 31.12.2014. godine, a čija je dinamika obuhvatala period decembar 2015 – jun 2020. u iznosu od 106.182, kao i primjene standarda MRS 20 za amortizovani dio donacije iz kapitalnog budžeta Opštine, i to: 19.986 za donaciju iz 2018. godine, te 1.666 EUR za donaciju iz 2019. godinu.

Kako se poreski gubici samo pet godina mogu koristiti za pokriće poreske dobiti, to je Društvo već u 2018. godini ušlo u zonu oporezive dobiti po poreskom bilansu, i knjižilo obavezu plaćanja tekućeg poreza na dobit u iznosu od 10.201 EUR. Odloženi poreski rashod perioda iznosi 2.412 EUR, a rezultat je privremenih razlika u obračunu amortizacije osnovnih sredstava u poreske i poslovne svrhe.

10.RASHODI

Tabela: Rekapitulacija rashoda

Vrsta troškovne grupe	Iznos	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2019.
Troškovi materijala i energije	34.251	3,88	36.096	94,89
Troškovi rada, naknada i ostali lični rashodi	682.697	77,30	660.053	103,43
Troškovi usluga	76.990	8,72	91.869	85,39
Troškovi amortizacije	27.003	3,06	21.856	123,55
Ostali poslovni rashodi	35.255	3,99	37.949	92,90
Finansijski rashodi – troškovi kamata	183	0,02	0	-
Ostali rashodi	26.809	3,04	0	-
U k u p n o:	883.188	100,00	847.823	110,38

TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

Troškovi materijala i energije sa 3,88 % učestvuju u ukupnim troškovima Društva(u 2018. ovaj procjenat je iznosio 4,26).

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018.
511000	KOMUNALNE USLUGE-VODA	1.642	0,19	1.678	97,83
511010	KOMUNALNE USLUGE – ODVOZ SMEĆA	1.111	0,13	1.203	92,30
512001	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	599	0,07	973	61,54
512002	TROŠKOVI OSTALOG POTR. MATERIJALA	2.796	0,32	2.556	109,41
512003	TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽ.O.S.	2.670	0,30	7.307	36,54
512101	TROŠKOVI TONERA I RIBON TRAKA	774	0,09	386	200,67
512102	TROŠKOVI MEMORIJSKIH KARTICA	1.072	0,12	631	169,88
512501	TROŠKOVI INV. KOJI SE U CJ.OTPISUJU	4.777	0,54	3.104	153,91
513001	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	15.557	1,76	15.448	100,70
513101	TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA	3.253	0,37	2.810	115,75
		34.251	3,88	36.096	94,89

Troškovi komunalnih usluga i električne energije odnose se na dvije poslovne lokacije na kojima se odvija proces rada - proizvodnja i emitovanje TV programa u zgradi koja se nalazi u Starom gradu, i prostor za proizvodnju i emitovanje radio programa u kome su smještene i stručne službe RTB, na adresi 13. jul b.b.

Najveći dio troškova kancelarijskog materijala predstavljaju toneri za laserske printere i blanko papir za štampanje. U ostali potrošni materijal spadaju sredstva za čišćenje, papirnata konfekcija, baterije i slično.

Pod stavkom troškova materijala za održavanje osnovnih sredstava ubrajaju se svi kablovi, rezervni djelovi i ostali materijal manje vrijednosti za opravku opreme za vršenje djelatnosti, kao i materijal na tekućem održavanju vozila, a inventar koji se u cjelosti otpisuje na teret rashoda predstavljaju nosači zvuka i slike, scenski materijal i rekviziti, kao i oprema čija je pojedinačna vrijednost manja od 300 (poreski nepriznata kao rashod amortizacije).

TROŠKOVI RADA

Troškove rada čine neto zarade sa obaveznim porezima i doprinosima, naknade po osnovu posebnih ugovora (za povremene i privremene poslove) saradnika u programu, marketingu, računovodstvu i slično. Tokom 2019. godine nije bilo povećanja zarada zaposlenih, a porast troškova u vezi je sa većim brojem radnika. Na kraju poslovne 2019. godine Društvo ima 55 zaposlenih (prosječno 54). Obračun poreza i doprinosa izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Prosječna neto zarada u 2019. godini iznosi 544,40 EUR (u 2018. taj iznos je bio 542,29 EUR), i u vezi je samo sa povećanjem naknade za minuli rad.

U okviru ove grupe troškova knjižese i troškovi naknada za članstvo u organima upravljanja Radio Televizije Budva. Savjet RTB-a broji pet članova koje je, uz procedure

definisane Zakonom, imenovala opštinska Skupština. U izvještajnoj godini svih pet članova Savjeta primilo je po dvanaest mjesečnih naknada, sa pripadajućim porezima i doprinosima. U skladu sa Odlukom koju je Skupština Opštine Budva donijela 4. septembra 2012. godine (0101-601/1), i u neizmjenjenim parametrima važi i danas, Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u neto iznosu od 250 EUR, a članovi po 200 EUR.

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018
520000	NETO ZARADE TEKUĆE GODINE	349.913	39,62	330.228	105,96
520100	TROŠKOVI POREZA NA BRUTO ZARADE	48.616	5,50	46.749	103,99
520200	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ BRUTO ZARADA	125.850	14,25	120.753	104,22
521001	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA PIO	28.841	3,27	28.743	100,34
521002	TROŠKOVI DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	17.419	1,97	22.472	77,52
521003	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA NEZAPOSLENE	2.622	0,30	2.613	100,33
521101	TROŠKOVI DOPRINOSA FONDU RADA	1.049	0,12	1.045	100,32
521102	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA INVALIDNA LICA	5.515	0,62	5.500	100,27
521103	TROŠKOVI DOPRINOSA ORG. SINDIKATA	819	0,09	871	94,03
521104	PRIREZ POREZU NA DOHODAK	4.926	0,56	5.260	93,65
522001	TROŠKOVI PO UG. O DJELU - PROGRAM	43.409	4,92	45.282	95,86
522002	TROŠKOVI DRUGIH POVREMENIH POSLOVA (MARKETING, RAČUNOVODSTVO I OSTALO)	9.010	1,02	12.744	70,70
526002	NAKNADE ČLANOVIMA SAVJETA	18.033	2,04	18.033	100,00
529301	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	13.284	1,50	14.830	89,57
529400	TROŠKOVI DNEVNICA NA SLUŽBENOM PUTU	2.413	0,27	2.436	99,06
529401	TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	884	0,10	1.133	78,02
529500	TROŠKOVI OTPREMNINA ZA PENZIJU	2.758	0,31	0	-
529501	TR.OTPR. ZA SPOR. RASKID RADNOG ODN.	6.840	0,77	0	-
529503	TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRADA ZAPOS.	497	0,06	1.361	36,47
		682.697	77,30	660.053	103,43

Zbog racionalnosti, od februara 2017. ukinute su naknade troškova dolaska na rad i sa rada, a zaposlenima je, od ostalih novčanih davanja, isplaćeno po 200 EUR solidarne pomoći, i to po 100 EUR u novcu i po 100 EUR u bonovima „Mega marketa“.

U skladu sa obavezama preuzetim Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, tokom godine je dvoje radnika primilo jubilarne nagrade koje, skupa sa obaveznim porezom i prirezom, iznose 497 EUR.

TROŠKOVI USLUGA

Troškovi usluga, pored troškova rada, predstavljaju najznačajniju rashodnu stavku u Društvu. U najvećoj mjeri, korišćenje ovih usluga direktno je u službi proizvodnje sopstvenog ili reemitovanja drugih programa, a iz naziva konta uglavnom se jasno vidi i namjena troška.

Troškovi parkinga su, naročito zbog činjenice da se radi o povezanom pravnom licu, posebno izdvojeni kao troškovna kategorija. Ovaj trošak nastao je zbog nabavke propusnica za parkinje službenih vozila na lokacijama „City“ (parkiralište broj 6), „Exponat“ (parkiralište broj 3) i „Stari grad – Nabavka“.

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018.
531200	TROŠKOVI MOBILNE TELEFONIJE	4.405	0,50	4.549	96,83
531250	TROŠKOVI FIKSNE TELEFONIJE	2.446	0,28	2.887	84,74
531260	TROŠKOVI EKSPEDICIJE POŠTE	278	0,03	299	92,68
532100	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OPREME	2.515	0,28	7.022	35,81
535100	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	2.078	0,24	2.898	71,73
539900	TROŠKOVI AGENCIJSKIH VIJESTI	3.600	0,41	3.600	100,00
539910	USLUGE NA PROIZVODNJI PROGRAMA	15.197	1,72	19.960	76,14
539912	NABAVKA FILMSKOG I SERIJSKOG PROGRAMA	22.095	2,50	23.779	92,92
550300	TROŠKOVI USLUGA INTERNETA	5.067	0,57	4.269	118,69
550310	TROŠKOVI PRETPL. ZA KABLOVSKU TELEVIZ.	429	0,05	677	63,39
550400	TROŠKOVI USLUGA REVIZIJE	1.239	0,14	1.239	100,00
550420	KONSALTING ZA ZAŠTITU NA RADU	1.753	0,20	1.200	146,08
550500	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	200	0,02	921	21,73
550500	ADVOKATSKE USLUGE	0	0	1.708	-
550600	TROŠKOVI REGISTRACIJE SLUŽBENIH VOZILA	314	0,04	115	272,14
550702	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	35	0,00	0	-
550900	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA	800	0,09	600	133,33
550930	USLUGE DRUGIH PRAVNIH LICA	1.300	0,15	3.007	43,24
550931	USLUGE FIZIČKIH LICA	441	0,05	498	88,59
550932	USLUGE FRIZERA ZA VODITELJE	3.570	0,40	3.570	100,00
550933	USLUGE TAXI PREVOZA	993	0,11	502	197,77
550934	TROŠKOVI PARKINGA	1.021	0,12	1.007	101,36
551000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	7.214	0,82	7.563	95,39
		76.990	8,72	91.869	85,39

Računi za upotrebu mobilnih telefona priznaju se do utvrđenog limita. Iznosi veći od priznatih odbijaju se od zarada zaposlenih. Usluge na proizvodnji programa obuhvataju troškove agencijskih vijesti, kupovinu snimljenog audio i video materijala, kao i ostale

prateće troškove proizvodnje programa. Kao usluge fizičkih lica evidentiraju se izvršeni zanatski radovi.

Reprezentacija (poreski nepriznat trošak) predstavlja trošak nabavke kafe, čajeva, vode i sirupa prirodnih sokova za bife u poslovnim zgradama radija i televizije.

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovima amortizacije obuhvaćena je ispravka vrijednosti stalne imovine iz bilansa stanja Radio Budve. Nabavna vrijednost ove imovine, na dan 31. XII 2019. iznosi 173.654 EUR, a ukupna ispravka vrijednosti 153.517 EUR. Društvo koristi i stalnu imovinu koja je vlasništvo drugog pravnog prethodnika – Televizije Budva i fizički je popisuje u okviru redovnih godišnjih popisa.

Polovinom 2018. godine realizovana je prva donacija iz kapitalnog budžeta Opštine Budva u iznosu od 99.928 EUR, za koju je knjiženje izvršeno u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 - Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći. Na kraju poslovne godine, za ovu imovinu, ukupna ispravka vrijednosti iznosi 33.309 EUR. U novembru 2019. godine, takođe iz kapitalnog budžeta osnivača, primljena je donacija u opremi čija vrijednosti iznosi 99.957 EUR. Cjelokupna oprema evidentirana je u klasi stalne imovine bilansa stanja, a iznos decembarske ispravke vrijednosti proknjižen je u iznosu od 1.666 EUR. Za pripadajući iznos ispravke vrijednosti evidentiran je prihod od dotacije osnivača.

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018.
540010	TROŠKOVI AMORTIZACIJE OSN. SREDSTAVA	5.351	0,61	8.532	62,72
540011	AMORTIZACIJA SREDSTAVA IZ DRŽAVNE POMOĆI	21.652	2,45	13.324	162,50
		27.003	3,06	21.855	123,55

Iz tabele koja slijedi može se videti sadašnja vrijednost opreme koja se vodi u poslovnim knjigama Radio Televizije Budva:

Konto	Opis	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost 31. XII 2019.
023000	OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI – nabavljena do 31.12.2018.	80.593,62	77.099,83	3.493,79
023000	OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI – nabavljena u 2019. godini	0,00	0,00	0,00
023100	RAČUNARSKA I DRUGA KANCELARIJSKA OPREMA – nabavljena do 31.12.2018.	68.956,93	59.186,05	9.770,88
023100	RAČUNARSKA I DRUGA KANCELARIJSKA OPREMA – nabavljena u 2019.	1.701,35	68,76	1.632,59

023200	OPREMA ZA PTT SAOBRAĆAJ I MOBIL. TELEFON.	2.829,14	2.829,14	0,00
023300	UMJETNIČKA DJELA	400	0,00	400,00
023500	TRANSPORTNA SREDSTVA	14.333,00	14.333,00	0,00
023500	TRANSPORTNA SREDSTVA – nabavljena u decembru 2019. godine	4.840,00	0,00	4.840,00
023010	OPREMA PO MRS-20 / KAPIT. BUDŽET 2018.	99.927,73	33.309,25	66.618,48
023011	OPREMA PO MRS-20 / KAPIT. BUDŽET 2019.	99.956,89	1.665,95	98.290,94
	SVEGA:	373.538,66	188.491,98	185.046,68

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost stalne imovine, ne računajući donaciju Opštine Budva iz kapitalnog budžeta, iznosi 20.137,26 EUR, od čega se iznos od 6.472,59 EUR odnosi na opremu nabavljenu u 2019. godini.

OSTALI POSLOVNI RASHODI

Najznačajnije stavke ove grupe troškova su troškovi naknada agenciji za elektronske medije, troškovi agencije za zaštitu autorskih prava kao i naknada Radio difuznom centru za korišćenje repetitora. Na visinu iznosa iz ove grupe troškova ne možemo uticati, s obzirom na činjenicu da su većinom u pitanju Zakonom propisana davanja.

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018.
552400	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAPOSŁ. U TOKU RA	3.300	0,37	3.120	105,77
553000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.396	0,16	1.292	108,02
553010	TROŠKOVI BANKARSKIH USŁUGA	422	0,05	261	161,25
559500	ADMINISTRATIVNE I SUDSKE TAKSE	136	0,02	58	236,52
559600	NAKNADA AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE MEDIJE	7.263	0,82	7.187	101,06
559650	NAKN. RADIO DIFUZNOM CENTRU ZA REPET.	4.537	0,51	8.204	55,30
559700	DONACIJE, SPONZORSTVA I POMOĆI	160	0,02	0	-
559900	OSTALI NEPOMENUTI NEMAT. TROŠKOVI	42	0,00	0	-
559950	TROŠKOVI AGENCIJE ZA ZAŠT. AUTOR. PRAVA	18.000	2,04	17.826	100,97
		35.255	3,99	37.949	92,90

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi u izvještajnoj godini obuhvatili su ispravku nenaplativih i sumnjivih potraživanja, kao i rashode iz prethodnih izvještajnih perioda.

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. U 2019. godini, u skladu sa Odlukom rukovodstva, izvršen jedirektni otpis potraživanja u iznosu od 383 EUR-a na teret rashoda perioda (za kupce koji su brisani iz Centralnog registra privrednih subjekata), kao i indirektni otpis potraživanja od kupaca u iznosu od 7.025 EUR-a na teret rashoda perioda, za potraživanja čija je naplativost moguća, ali malo izvjesna s obzirom na starosnu strukturu.

Konto	Naziv	Iznos 2019.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2019/2018
576000	RASHODI PO OSNOVU OTPISA POTRAŽIVANJA	383	0,04	0	-
576001	RASHODI PO OSNOVU OTPISA SUMNJIVIH POTRA	7.025	0,80	0	-
591100	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI RANIJIH GODINA	19.401	2,20	0	-
		26.809	3,04	0	-

Na kontu naknadno utvrđenih rashoda iz ranijih godina, u iznosu od 19.142 EUR iskazani su troškovi isplaćene razlike toplog obroka zaposlenima za period 2008–2010. godine. Od navedenog iznosa za neto razliku isplaćeno je 16.926 EUR, dok je za pripadajući porez uplaćeno 2.216 EUR. Isplata je izvršena na osnovu preporuka Opštine Budva i Odluke rukovodstva.

11.REZULTAT

Na osnovu navedenih prihoda i rashoda, bilans uspjeha Radio Televizije Budva za 2019. godinu iskazuje dobit prije oporezivanja u iznosu od 130.470,74 EUR.

Tekući porez na dobit iznosi 10.201,33 EUR, odloženi poreski efekti 2.412,34 EUR, te je neto rezultat za fiskalnu 2019. godinu proknjižen u iznosu od 117.857,07 EUR.

12.FINANSIJSKI ISKAZI

Popunjava pravno lice	
Matični broj:	02005492
Šifra djelatnosti:	6020
Popunjava:	Valentina Asanović
Naziv:	Radio Televizija Budva d.o.o. Budva
Sjedište:	Budva

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan 31. XII 2019. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00 (dio)	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		1	1
	B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002		185.047	105.551
012	I. GOODWILL	003			
01 bez 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	III NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005		185.047	105.551
020, 022, 023, 026, 027 (dio), 028 (dio), 029	1. Nekretnine,postrojenja i oprema	006		185.047	105.551
024,027(dio), 028(dio)	2. Investicione nekretnine	007			
021,025,027(dio), 028(dio)	3. Biološka sredstva	008			
	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009		-	-
030,031(dio), 032(dio), 039(dio)	1. Učešća u kapitalu	010			
031(dio), 032(dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	011			
032(dio),033 do 038, 039(dio)	3. Ostala dugoročna potraživanja	012			
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	013		-	-
04	D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	014			
	E. OBRтна SREDSTVA (016+017)	015		424.161	491.759
10 do 13,15	I. ZALIHE	016			
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017		424.161	491.759
20,21,22 osim 223	1. Potraživanja	018		348.315	371.741
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	019			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	020			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	021		7.991	52.458

27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrijednost i AVR	022		67.855	67.560
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023		609.209	597.311

	PASIVA				
	A. KAPITAL (102 do 109)	101		103.541	(14.316)
30	I OSNOVNI KAPITAL	102		83.620	83.620
31	II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		1	1
32	III REZERVE	104			
330,331 i 333	IV POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	105			
332 i 334	V NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOZIVIH ZA PRODAJU	106			
34	VI NERASPOREDJENA DOBIT	107		364.169	246.312
35	VII GUBITAK	108		(344.249)	(344.249)
237	VIII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI SOPSTVENI UDJELI	109			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110		-	-
40 (dio)	I DUGOROČNA REZERVISANJA	111			
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112		-	-
414, 415	1. Dugoročni krediti	113			
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	114			
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	115		3.095	683
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116		502.573	610.943
	I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117		502.573	610.944
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	118			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	119			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	120		79.382	103.505
45,46 i 49 osim 498	4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR	121		412.749	496.565
47,48 osim 481	5.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	122		241	3.438
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobit	123		10.201	7.436
40 (dio)	II KRATKOROČNA REZERVISANJA	124			
	E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125		609.209	597.311

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Budvi,
31. mart 2020.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Valentina Asanović, s.r.

Odgovorno lice

Tabaš Rade, s.r.

MP

Popunjava pravno lice

Matični broj	02005492	Šifra djelatnosti:	6020
Popunjava:	Valentina Asanović		
Naziv:	Radio Televizija Budva d.o.o. Budva		
Sjedište:	Budva		

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01. I do 31. XII 2019. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201		1.013.484	945.264
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		121.069	132.971
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		892.415	812.293
	II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		(856.196)	(847.822)
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209		(34.251)	(36.096)
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		(682.697)	(660.053)
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		(27.003)	(21.855)
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		(112.245)	(129.818)
	A. POSLOVNI REZULTAT (201+207)	213		157.288	97.442
66	I FINANSIJSKI PRIHODI	214		-	-
56	II FINANSIJSKI RASHODI	215		(183)	-
	B. FINANSIJSKI REZULTAT (214+215)	216		(183)	-
67, 68, 691 i 692	I OSTALI PRIHODI	217		174	6.108
57, 58, 591 i 592	II OSTALI RASHODI	218		(26.809)	-
	C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217+218)	219		(26.635)	6.108
	D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220		130.470	103.550
690 – 590	E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	221			
	F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222		130.470	103.550
	G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223			-
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			

	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229		(12.613)	(8.281)
721	1. Tekući porez na dobit	230		(10.201)	(7.436)
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231		(2.412)	(845)
	I. NETO REZULTAT (222+223+229)	232		117.857	95.269
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Budvi, 31. mart 2020.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Valentina Asanović, s.r.

M.P.

Tabaš Rade, s.r.

Popunjava pravno lice	
Matični broj: 02005492	Šifra djelatnosti: 6020
Popunjava: Valentina Asanović	

Naziv:	RADIO TELEVIZIJA BUDVA D.O.O. BUDVA
Sjedište:	B U D V A

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01. do 31.12.2019.** godine

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	874.447	865.953
1. Prodaja i primljeni avansi	302	861.767	806.054
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		1
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	12.680	59.898
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	912.015	829.947
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	130.870	139.173
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	755.657	681.149
3. Plaćene kamate	308		-

4. Porez na dobitak	309	7.436	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	18.052	9.625
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	(37.568)	36.006
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	-	-
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,			

postrojenja, opreme i bioloških sredstava			
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	6.899	9.699
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	6.899	9.699
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(6.899)	(9.699)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	-	-
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329	-	-
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-	-
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(44.467)	26.307
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	52.458	26.151
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		-
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	7.991	52.458

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Budvi,
31. mart 2020. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Valentina Asanović, s.r.

Odgovorno lice

Tabaš Rade, s.r.

MP

Budva, 11. VII 2020.



Izvršni direktor
Rade Tabaš, s.r.